

SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Godina II - Broj 18

Srijeda, 1. septembar/rujan 1993.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

396

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O NAZIVU JEZIKA U SLUŽBENOJ UPOTREBI U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

U Republici Bosni i Hercegovini u službenoj upotrebi je standardni književni jezik ijekavskog izgovora njenih konstitutivnih naroda koji se imenuje jednim od tri naziva: bosanski, srpski, hrvatski.

Oba pisma, latinica i ćirilica, ravnopravna su.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1544/93
29. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

397

Na osnovu člana 125. alineja 3. Zakona o unutrašnjim poslovima - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", broj 18/90 i "Službeni list RBiH", br. 14/92 i 11/93), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

O ČINOVIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ČINOVA I OZNAKAMA ČINOVA U POLICIJI ZA VRIJEME RATNOG STANJA ILI U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI

I- OPŠTA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se činovi, uslovi za sticanje činova i oznake činova za pripadnike policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) koji izvršavaju poslove i zadatke u uniformi i oznake dužnosti za radnike Ministarstva na određenim

poslovima i zadacima, kao i posebna oznaka pripadnika policije.

II - ČINOVI I USLOVI ZA STICANJE ČINOVA

Član 2.

Pripadnici policije imaju oznaku činova, a radnici na određenim dužnostima oznaku dužnosti.

Član 3.

Činovi u policiji su: vodnik, narednik, nadnarednik, glavni narednik, zastavnik, nadzastavnik, potporučnik, poručnik, kapetan, major, potpukovnik i pukovnik.

Član 4.

Činovi se stiču prema poslovima i zadacima na koji se pripadnik policije raspoređi.

Poslovi i zadaci na kojima se mogu steći činovi za pripadnike policije su:

- 1) policajac - čin vodnika,
- 2) policajac specijalac - čin narednika,
- 3) voda sektora - čin nadnarednika,
- 4) komandir tima za obezbjeđenje i komandir odjeljenja policijske stanice - čin glavnog narednika,
- 5) pomoćnik komandira policijske stanice u stanici javne bezbjednosti (u daljem tekstu: stanica) III kategorije i šef smjene operativnog dežurstva u stanici - čin zastavnika,
- 6) zamjenik komandira policijske stanice u stanici III kategorije, pomoćnik komandira jedinice za obezbjeđenje, pomoćnik komandira policijske stanice u stanici II kategorije, komandir tima borbene jedinice i komandir voda policije - čin nadzastavnika,
- 7) komandir policijske stanice u stanici III kategorije, zamjenik komandira policijske stanice u stanici II kategorije, pomoćnik komandira policijske stanice u stanici I kategorije, zamjenik komandira jedinice za obezbjeđenje i komandir borbene jedinice - čin potporučnika,
- 8) zamjenik komandira specijalne jedinice, zamjenik načelnika stanice III kategorije, komandir policijske stanice u stanici II kategorije, zamjenik komandira policijske stanice u stanici I kategorije, komandir jedinice za obezbjeđenje, zamjenik komandira čete i operativni dežurni u centru službi bezbjednosti (u daljem tekstu: centar) - čin poručnika,
- 9) pomoćnik komandanta odreda policije za posebne namjene, komandir specijalne jedinice, pomoćnik načelnika štaba i

operativac u Odredu specijalne policije, načelnik stanice III kategorije, zamjenik načelnika stanice II kategorije, komandir policijske stanice u stanici I kategorije, komandir čete, inspektor u centru i inspektor u policijskoj upravi i rukovodilac operativnog dežurstva u centru - čin kapetana,

10) pomoćnik komandanta odreda specijalne policije, zamjenik komandanta odreda policije za posebne namjene, inspektor u sjedištu Ministarstva, načelnik odjeljenja policije u centru, načelnik policije u policijskoj upravi, načelnik stanice II kategorije i zamjenik načelnika stanice I kategorije - čin majora,

11) načelnik odjeljenja policije u sjedištu Ministarstva, zamjenik komandanta odreda specijalne policije, načelnik štaba odreda specijalne policije, načelnik policije u centru, komandant odreda policije za posebne namjene i načelnik stanice I kategorije - čin potpukovnika i

12) glavni inspektor policije, pomoćnik načelnika Uprave policije u sjedištu Ministarstva, komandant odreda specijalne policije, načelnik inspektorata u sjedištu Ministarstva, pomoćnik načelnika centra, načelnik policijskog sektora u centru i načelnik policijske uprave - čin pukovnika.

Stanice iz stava 2. ovog člana određuju se prema broju pripadnika policije i to:

- stanica I kategorije je stanica koja u svom sastavu ima preko 400 pripadnika policije,

- stanica II kategorije koja ima od 200 do 400 pripadnika policije i

- stanica III kategorije koja ima ispod 200 pripadnika policije.

Izuzetno ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) može odrediti i druge poslove i zadatke u Ministarstvu na kojima se mogu sticati činovi, o čemu donosi rješenje.

Član 5.

Čin se stiče na osnovu rješenja o rasporedu pripadnika policije na poslove i zadatke iz stava 2. člana 4. ove uredbe.

Ukoliko pripadnik policije nakon sticanja čina bude raspoređen na druge poslove i zadatke, odnosno dužnosti, stiče čin predviđen za poslove i zadatke na koje se raspoređuje, a ako se raspoređuje na poslove i zadatke koji se ne obavljaju u uniformi gubi čin.

Član 6.

Činove iz člana 3. ove uredbe mogu steći pripadnici policije koji obavljaju poslove i zadatke u uniformi i koji se rasporede na poslove i zadatke iz člana 4. stav 2. ove uredbe.

III - OZNAKE ČINOVA, DUŽNOSTI I POSEBNA OZNAKA

Član 7.

Činovi policije označavaju se prema sljedećem:

1) vodnika - kosa greda i ljljan ispod grede,

2) narednika - dvije paralelne kose grede i ljljan ispod grede,

3) nadnarednika - tri paralelne kose grede i ljljan ispod grede,

4) glavnog narednika - četiri paralelne kose grede i ljljan ispod grede,

5) zastavnika - pet paralelnih kosih greda i ljljan ispod grede,

6) nadzastavnika - pet paralelnih kosih greda i po ljljan ispod i iznad grede,

7) potporučnika - kosa greda, ljljan ispod grede i ispusak od egalizira,

8) poručnika - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod grede i ispusak od egalizira,

9) kapetana - tri paralelne kose grede, ljljan ispod grede i ispusak od egalizira,

10) majora - tri paralelne kose grede, po ljljan ispod i iznad grede i ispusak od egalizira,

11) potpukovnika - tri paralelne kose grede, ljljan ispod i dva ljljana iznad grede i ispusak od egalizira,

12) pukovnika - tri paralelne kose grede, ljljan ispod i tri ljljana iznad grede i ispusak od egalizira.

Skica oznaka činova propisanih u stavu 1. ovog člana nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog broj 1).

Član 8.

Oznake dužnosti imaju ministar, zamjenik ministra, podsekretar, pomoćnik ministra i načelnik centra.

Član 9.

Oznake dužnosti označavaju se prema sljedećem:

1) ministar - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod, tri ljljana između grede, tri ljljana iznad gornje grede i ispusak od egalizira,

2) zamjenik ministra - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod, tri ljljana između grede, dva ljljana iznad gornje grede i ispusak od egalizira,

3) podsekretar - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod, tri ljljana između grede, ljljan iznad gornje grede i ispusak od egalizira,

4) pomoćnik ministra - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod, tri ljljana između grede i ispusak od egalizira i

5) načelnik centra - dvije paralelne kose grede, ljljan ispod i dva ljljana između grede i ispusak od egalizira.

Skica oznake dužnosti propisanih u stavu 1. ovog člana nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio (Prilog broj 2).

Član 10.

Oznake činova i oznake dužnosti iz čl. 7. i 9. ove uredbe nalaze se na podlozi koja je tamno-plave boje, a za maskirnu uniformu smeđe boje i izrađuje se od pamučnog platna. Podloga se navlači i pričvršćuje na naramenice uniforme.

Podloga iz stava 1. ovog člana duga je 15 cm, široka u ravnom dijelu 6 cm, pri kraju širine 5,7 cm, a na kraju se završava pod ostrim uglom. Podloga se na kraju pričvršćuje metalnim dugmetom žute boje, a oznake dužnosti su zlatno žute boje.

Član 11.

Oznaka grede iz člana 7. stav 1. i člana 9. stav 1. ove uredbe ušiva se ukoso i to na lijevu podlogu sa desna u lijevo, a na desnu podlogu s lijeva u desno, pod uglom od 36 stepeni u odnosu na ravan početka podloge od kojeg je donji dio početka grede udaljen 20 mm, a od bočne bliže strane podloge prema gredi 10 mm. Razmak između grede je 2 mm. Grede su zlatno žute boje širine 8,4 mm i dužine po svojoj osi 52 mm.

Oznaka ljljana iz člana 7. stav 1. ove uredbe je metalna, a iz člana 9. stav 1. ove uredbe izvezena, zlatno žute boje i visine 15 mm i širine 12 mm. Ljljani, koji su ispod grede nalaze se u donjem lijevom uglu podloge koja se nosi na lijevom ramenu, odnosno u donjem desnom uglu podloge koja se nosi na desnom ramenu. Vanjski list ljljana koji se nalazi u donjem dijelu podloge udaljen je 12 mm od bliže stranice podloge, a donji vanjski list ljljana koji se nalazi između ili iznad grede udaljen je 8 mm od najbliže stranice podloge, dok je svaki sljedeći vanjski dio lista ljljana udaljen 2 mm od vanjskog dijela lista prethodnog ljljana.

Ispusak od egalizira opšiva podlogu, zlatno-žute je boje i širine 3 mm, izuzev egalizira za oznake od čina majora i višeg čina koji je širine 5 mm, odnosno za oznake funkcija koji je širine 6 mm.

Član 12.

Pripadnici policije na gornjem dijelu uniforme iznad klapne desnog džepa nose i posebnu oznaku.

Gornji red posebne oznake iz stava 1. ovog člana sadrži prezime i početno slovo imena pripadnika policije, a u donjem redu naziv dužnosti, odnosno poslova i zadataka koje obavlja.

Posebna oznaka ima dimenzije 70×30 mm, izrađuje se od pamučnog platna, tamno plave je boje, a za maskirnu uniformu je sivomaslinaste boje, dok su slova imena izvezena zlatno-žutom bojom.

Unutar posebne oznake, na udaljenosti od 3 mm od njenog ruba nalazi se traka širine 2 mm.

Traka iz stava 4. ovog člana izvezena je i zlatno-žute je boje za funkcionera, rukovodeće radnike i pripadnike policije u sjedištu Ministarstva, svjetlo-plave boje za pripadnike policije u centru i svjetlo-smeđe boje za pripadnike policije u stanicama.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti raspored pripadnika policije na poslove i zadatke i odrediti čineve predviđene ovom uredbom.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 219/93

1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik

Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

Prilog broj 1.



VODNIK HAREDNİK HADHAREDNİK GL. HAREDNİK ZASTAVNIK HADZASTAVNIK



POTPORUČNIK PORUČNIK KAPETAN



MAJOR POTPUKOVNIK PUKOVNIK



MINISTAR



ZAMJENIK MINISTRA



PODSEKRETAR



POMOĆNIK MINISTRA



NAČELNIK CSB

398

Na osnovu člana 5. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 33/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/92, 19/92 i 23/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VLADE
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME
RATNOG STANJA

Član 1.

U Poslovniku o radu Vlade Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", br. 10/92 i 19/92) iza člana 10. dodaje se novi član 10a. koji glasi:

"Član 10a.

Izuzetno kada sjednicama Vlade ne može predsjedavati predsjednik, odnosno potpredsjednik Vlade, sjednice Vlade zakazuje i predsjedava član Vlade koga odredi Vlada".

Član 2.

U članu 19. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 8. koja glasi:

"8. Komitet za koordinaciju i komunikaciju sa predstavnicima Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN)".

Član 3.

Iza člana 20a. dodaje se novi član 20b. koji glasi:

"Član 20b.

Komitet za koordinaciju i komunikaciju sa predstavnicima UN stara se o efikasnom ostvarivanju saradnje sa svim organizacijama UN a prije svega sa UNPROFOR-om, UNHCR-om, UNICEF-om, WHO-om i organizacijama koje za njih rade na teritoriji Republike BiH. U ostvarivanju osnovnih funkcija Komitet naročito:

- predlaže Predsjedništvu RBiH i Vladi politiku i strategiju u odnosima sa organizacijama UN, te stavove i odluke iz domena sa UN i drugim međunarodnim organizacijama;

- predlaže donošenje generalnih odluka u vezi sa sprovođenjem rezolucije UN i planova i programa organizacija UN koji se odnose na Republiku BiH;

- planira, programira, koordinira i organizira sprovođenje rezolucija, odluka i programa UN i njenih organizacija;

- organizira i koordinira rad organizacija i institucija koje učestvuju u saradnji sa organizacijama UN i na rješavanju zadataka koji proističu iz djelatnosti i aktivnosti tih organizacija;

- prima zahtjeve i prijedloge resornih ministarstava, upravnih organizacija, preduzeća i drugih organizacija za saradnju sa organizacijama UN i rješavanje problema, razmatra zahtjeve i prijedloge, daje upute za njihovo rješavanje, a ako je potrebno neposredno se uključuje u njihovo rješavanje;

- organizira i odobrava kontakte sa organizacijama UN za rješavanje problema;

- neposredno brine o provođenju politike, odluka i stavova Predsjedništva RBiH i Vlade iz svog djelokruga, rješava probleme sprovođenja rezolucija UN i planova i programa organizacija UN;

- daje prijedloge Predsjedništvu RBiH, članovima Predsjedništva RBiH, Vladi i članovima Vlade za kontakte sa organizacijama i funkcionerima UN za razmatranje i rješavanje problema koji zahtijevaju taj nivo razmatranja;

- daje upute organizacijama i pojedincima i odobrava generalnu politiku i kontakte sa organizacijama UN za sprovođenje rezolucija i planova;

- predlaže Vladi imenovanje osoba koje imenuje Vlada za rad na poslovima sa i u organizacijama UN;

- prima i analizira informacije i izvještaje o poslovima i kontaktima koje održavaju posebne organizacije za saradnju sa UN i predlaže planove i aktivnosti za unapređenje rada tih organizacija i odnosa sa organizacijama UN;

- podnosi Vladi izvještaje o radu Komiteta;

- neposredno i putem nadležnih organa Vlade osigurava provođenje odluka u vezi sa svojim radom".

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 218/93
1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

399

Na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 33/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/92, 19/92 i 23/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LOGISTIČKIH CENTARA ZA HUMANITARNU POMOĆ NA TERITORIJI REPUBLIKE HRVATSKE

I

U tački II Odluke o osnivanju logističkih centara za humanitarnu pomoć na teritoriji Republike Hrvatske ("Službeni list RBiH", broj 11/93) riječ "Rijeci" briše se.

II

Iza tačke VI dodaju se nove tač. VIa, VIb. i VIc. koje glase:

"VIa.

Ukida se Logistički centar u Rijeci - Republika Hrvatska, sa danom 1. septembra 1993. godine.

VIb.

Sva prava i obaveze stvoreni na osnovu rada Logističkog centra u Rijeci prelaze na Odjel za ekonomske odnose i humanitarnu pomoć Ambasade Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu.

Vic.

Radnicima zaposlenim u Logističkom centru u Rijeci pre-staje radni odnos sa danom 1. septembra 1993. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 217/93
1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

400

Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86 i 53/91), koji je Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona, koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92), preuzet kao republički zakon, Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA IZVRŠENI VETERINARSKO-SANITARNI PREGLED U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled na graničnom prelazu pri izvozu, uvozu i prevozu (tranzitu) pošiljaka životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla, sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja, oplodjenih jajnih ćelija za oplodavanje životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest, naplaćuje se naknada.

II

Visina naknade za vagonске, kamionske, brodske, kontejnerske i avionske pošiljke iznosi:

1) za pošiljke kopitara (konji, mazge, magarci i mule), papkara (goveda, bivoli, ovce, koze i svinje) u prevoznom sredstvu;

- pri izvozu do deset tona neto-mase - 600.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 60.000 dinara;

- pri uvozu do deset tona neto-mase - 700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu-tonu još po 70.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do deset tona neto-mase - 1.800.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 180.000 dinara.

2) za pošiljke peradi (kokoši, ćurke, guske, patke i druga domaća perad) i kunića u prevoznom sredstvu;

- pri izvozu i uvozu do pet tona neto-mase - 600.000 dinara a za svaku slijedeću započetu tonu još po 60.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do pet tona neto-mase - 1.700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 170.000 dinara;

3) za pošiljke jednodnevne peradi (pilići, ćurici, gušćići, pačići, i dr.) u prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu do 10.000 komada - 600.000 dinara, a za svakih slijedećih započelih 1.000 komada još po 60.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do 10.000 komada - 1.800.000 dinara, a za svakih slijedećih započelih 1.000 komada još po 180.000 dinara.

4) za pošiljke pčela, svilenih buba, riba, rakova, školjki, ježeva, kornjača, puževa, žaba, pijavica, kalifornijskih glista i drugih gmizavaca i mekušaca i njihovih proizvoda u prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu do deset tona neto-mase - 700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 70.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do deset tona neto-mase - 1.600.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 160.000 dinara.

5) za pošiljke mesa u prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu do deset tona neto-mase - 700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 70.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do deset tona neto-mase - 1.600.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 160.000 dinara.

6) za pošiljke proizvoda od mesa, mlijeka i proizvoda od mlijeka, jaja i proizvoda od jaja, masti i loja u prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu do deset tona neto-mase - 600.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 60.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do deset tona neto-mase - 1.700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 170.000 dinara, osim za brodske i avionske pošiljke, ako je cjelokupno prevozno sredstvo jedna pošiljka, naknada iznosi za svaku tonu još po 60.000 dinara.

7) za pošiljke sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplodjenih jajnih ćelija za oplodavanje životinja po jednom prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu - 600.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) - 1.700.000 dinara.

8) za pošiljke tehničke masnoće životinjskog porijekla, brašna životinjskog porijekla (mesno, mesno-koštano, koštano, krvno, riblje, od perja, od rožine i dr.), mješavine za hranu za životinje koje sadrže sirovine životinjskog porijekla, pošiljke koža, kosti, vune, dlake, čekinja, griva, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutrašnjih organa i životinjske tjelesne tečnosti u prevoznom sredstvu:

- pri izvozu i uvozu do deset tona neto-mase - 600.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu još po 60.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do deset tona neto-mase - 1.700.000 dinara, a za svaku slijedeću započetu tonu po 170.000 dinara, osim za brodske i avionske pošiljke, ako je cjelokupno prevozno sredstvo jedna pošiljka, naknada iznosi za svaku tonu po 60.000 dinara.

III

Visina naknade za denčane pošiljke iznosi, i to:

1) za svakog konja, mazgu, magarca, mulu, govedo i bivola, odnosno za svakih započelih deset komada ovaca, koza i svinja ili 50 komada peradi ili ptica;

- pri izvozu i uvozu - 250.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) - 1.250.000 dinara.

2) za pošiljke ukrasnih i egzotičnih ptica i životinja;

- pri izvozu i uvozu za svakih započelih 50 komada - 250.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) za svakih započelih 50 komada - 1.250.000 dinara.

3) za pošiljke peradi (kokoši, ćurke, guske, patke i druga domaća perad) i kunića:

- pri izvozu i uvozu za svakih započelih 50 komada - 250.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) za svakih započelih 50 komada - 1.250.000 dinara.

4) za pošiljke jednodnevne peradi (pilići, ćurici, gušćići, pačići i dr.):

- pri izvozu i uvozu za svakih započelih 50 komada - 250.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) za svakih započelih 50 komada - 1.250.000 dinara.

5) za pošiljke pčela, svilenih buba, riba, rakova, školjki, ježeva, kornjača, puževa, žaba, pijavica, kalifornijskih glista i drugih gmizavaca i mekušaca i njihovih proizvoda:

- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 300.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 30.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do tri koleta - 1.000.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 100.000 dinara.

6) za pošiljke mesa:

- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 300.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 30.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do tri koleta - 1.000.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 100.000 dinara.

7) za pošiljke proizvoda od mesa, mlijeka i proizvoda od mlijeka, jaja i proizvoda od jaja, masti i loja:

- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 300.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 30.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do tri koleta - 1.000.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 100.000 dinara.

8) za pošiljke sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplodjenih jajnih ćelija za oplodavanje životinja;

- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 300.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 30.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do tri koleta - 1.000.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 100.000 dinara.

9) za pošiljke tehničke masnoće životinjskog porijekla, brašna životinjskog porijekla (mesno, mesno-koštano, koštano, krvno, riblje, od perja, od rožine i dr.), mješavine za hranu za životinje koje sadrže sirovine životinjskog porijekla, pošiljke koža, kosti, vune, dlake, čekinja, griva, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutrašnjih organa i životinjske tjelesne tečnosti:

- pri izvozu i uvozu do tri koleta - 300.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 30.000 dinara;

- u provožu (tranzitu) do tri koleta - 1.000.000 dinara, a za svako slijedeće koletu još po 100.000 dinara.

Ukupna naknada za denčane pošiljke ne može iznositi više od visine naknade propisane za tu vrstu pošiljke, ako bi se otpremala kao vagona, kamionska, kontejnerska ili avionska.

IV

Visina naknade za pse, mačke, divljač, zvijeri, laboratorijske životinjske, majmune i druge pripitomljene divlje životinje po komadu, odnosno po pošiljci, iznosi:

- pri izvozu i provožu (tranzitu) - 500.000 dinara;

- pri uvozu - 600.000 dinara.

V

Naknada za izvršeni pregled pošiljaka iz tač. II do V ove odluke u provozu (tranzitu) plaća se na ulaznom graničnom prelazu.

Izuzetno, ako pregled nije izvršen na ulaznom graničnom prelazu, pošiljka se pregleda na izlaznom graničnom prelazu, a naknada za pregled povećava se za 100% od naknade predviđene tim tačkama.

Naknada za izvršeni pregled pošiljaka iz tač. II do V ove odluke u provozu (tranzitu) koje se pretovaraju u lukama i vazduhoplovnim pristaništima povećava se za 50%.

VI

Naknada za pregled pošiljaka iz tač. II do V ove odluke koji se vrše u toku noći (na graničnim prelazima na kojima za to postoje uslovi) povećava se za 50% od iznosa naknade predviđene tim tačkama.

VII

Ako izvoznik, uvoznik i špediter koji obavlja provoz (tranzit) pravovremeno ne pripreme pošiljke za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozovu graničnog veterinarskog inspektora i inspektor izade na mjesto pregleda u zakazano vrijeme, izvoznik, uvoznik i špediter dužni su da za svaki sat inspektorovog čekanja plate 850.000 dinara.

VIII

Visina naknade za pošiljke životinjskih proizvoda namijenjenih izvozu, ako se međunarodnim ugovorom za te pošiljke zahtijeva uvjerenje da potiču iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestima životinja koje bi se odnosnim proizvodom mogle prenijeti na druge životinje, iznosi:

- za vagon, kamion i kontejner - 700.000 dinara;
- za brod i avion - 1,200.000 dinara.

IX

Naplata naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled vrši se na odgovarajući račun kod Službe društvenog knjigovodstva Bosne i Hercegovine.

X

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o visini naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u prometu preko granice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", broj 46/91).

XI

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 216/93
1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

401

Na osnovu člana 11. Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 33/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/92, 19/92 i 23/92) i člana 19. tačka 5. Poslovnika o radu Vlade Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", br. 10/92 i 19/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE
ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA VLADE
REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Odluci o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja Vlade Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 18/92) u tački II dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti, Komisija rješava po žalbama na rješenja o prestanku radnog odnosa u smislu člana 3. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o državnoj upravi za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list RBiH", broj 6/92).

II

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 215/93
1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

402

Na osnovu člana 101. Uredbe sa zakonskom snagom o deviznom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92), Vlada Republike Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O ZABRANI IZVOZA I IZNOŠENJA ZLATA U
INOSTRANSTVO I OGRANIČENJU PROMETA
ZLATA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

I

Za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti zabranjen je izvoz i iznošenje zlata u inostranstvo iz Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika).

II

Pod zlatom, u smislu tačke I ove odluke, podrazumijeva se neprerađeno zlato u bilo kom obliku, sve vrste zlatnika, bez obzira da li su zakonsko sredstvo plaćanja u nekoj zemlji i lomljeno zlato.

III

Promet zlata u Republici, za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti, vrši Narodna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka).

Narodna banka, u cilju popune deviznih rezervi Bosne i Hercegovine, dužna je otkupiti sve ponuđene količine zlata po cijeni po kojoj se takvo zlato prodaje na svjetskom tržištu.

IV

Pod zlatom, u smislu tačke III ove odluke, podrazumijevaju se i predmeti od zlata.

V

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

V broj 214/93
1. septembra 1993. godine
Sarajevo

Potpredsjednik
Vlade RBiH,
mr Hadžo Efendić, s. r.

403

Na osnovu člana 147. Zakona o sistemima veza ("Službeni list SFRJ", br. 41/88, 88/89 i 29/90) koji je članom 1. Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) preuzet i primjenjuje

se u Republici Bosni i Hercegovini kao republički zakon, ministar saobraćaja i veza u sporazumu sa ministrom odbrane i ministrom unutrašnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA AMATERSKIH RADIO-STANICA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠTENJE

I - UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se vrste amaterskih radio-stanica (u nastavku teksta: amaterske stanice), tehnički uslovi za njihovo korištenje i osnove za sastavljanje i korištenje pozivnih znakova i drugih znakova identifikacije.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na tehničke uslove za korištenje amaterskih stanica u vanrednim prilikama, a za njihovo korištenje za potrebe drugih lica izdaje se posebna dozvola.

Član 3.

Navedeni izrazi, prema ovom pravilniku, imaju sljedeća značenja:

1. amaterska radio-stanica je radio-stanica u amaterskoj, odnosno amaterskoj satelitskoj službi;
2. amaterska predajna stanica je amaterska stanica koja se sastoji od predajnika i pripadajuće opreme;
3. amaterska predajna stanica za radio-goniometrisanje je amaterska predajna stanica namijenjena isključivo za emisije radi amaterskog radio-goniometrisanja;
4. amaterska prijemna stanica je amaterska stanica koja se sastoji od prijemnika i pripadajuće opreme;
5. amaterska primopredajna stanica je amaterska stanica koja se sastoji od prijemnika i predajnika, odnosno primopredajnika i pripadajuće opreme;
6. amaterska radio-far stanica je amaterska predajna stanica postavljena na određenoj lokaciji radi emitovanja posebnih signala u svrhu istraživanja prostiranja radio-talasa i za druga tehnička istraživanja;
7. amaterska radio-far stanica državnog karaktera je amaterska radio-far stanica koja se postavlja i koristi na osnovu državnih planova za tehnička istraživanja;
8. amaterska radio-far stanica lokalnog karaktera je amaterska radio-far stanica čiji se karakteristični signali mogu primati samo na užem geografskom području;
9. amaterska radio-far stanica svjetskog karaktera je amaterska radio-far stanica koja se postavlja i koristi na osnovu međunarodnih planova za tehnička istraživanja;
10. amaterska repetitorska stanica je amaterska stanica kojom se automatski istovremeno primaju i predaju signali drugih amaterskih stanica u istom frekvencijskom opsegu;
11. amaterska repetitorska stanica za lokalno pokrivanje je amaterska repetitorska stanica koja služi za amaterski repetitorski rad na području većeg naseljenog mjesta;
12. amaterska repetitorska stanica za primarno pokrivanje je amaterska repetitorska stanica koja služi za amaterski repetitorski rad na širem geografskom području;
13. amaterska repetitorska stanica za privremeno pokrivanje je amaterska repetitorska stanica koja služi za privremeni amaterski repetitorski rad na užem geografskom području;
14. amaterska repetitorska stanica za sekundarno pokrivanje je amaterska repetitorska stanica koja služi za amaterski repetitorski rad na užem geografskom području na kome, usljed

prirode prostiranja radio-talasa, nije moguć amaterski repetitorski rad sa amaterskim repetitorskim stanicama za primarno pokrivanje;

15. amaterska radio-stanica za digitalnu radio-vezu je amaterska radio-stanica u HF, VHF, UHF ili SHF frekventnom opsegu koja koristi digitalnu metodu modulacije;

16. digitalno radio-čvorište je amaterska radio-stanica, bez posade, radi posredovanja u amaterskim digitalnim radio-vezama;

17. amaterska radio-veza je radio-veza između amaterskih stanica;

18. amaterska satelitska veza je radio-veza između amaterskih radio-stanica posredstvom amaterskog satelita;

19. amaterska digitalna radio-veza je amaterska radio-veza dvije ili više amaterskih radio-stanica za digitalne radio-veze;

20. amaterska radio-veza u vanrednim prilikama je amaterska radio-veza koja se ostvaruje kad je u pitanju bezbjednost ljudskih života i zaštita imovine;

21. amaterska radio-veza za humanitarne potrebe je amaterska radio-veza proširena sadržajem informacija u cilju zadovoljenja humanitarnih potreba;

22. amaterska radio-veza za potrebe drugih lica je amaterska radio-veza koja se ostvaruje za potrebe odbrane;

23. amaterska služba je služba radio-veza za obuku pojedina, ostvarivanje međusobnih veza i tehnička istraživanja radio-amatera, tj. ovlaštenih lica koja se interesuju za radio-tehniku samo iz sopstvenih pobuda i bez novčane koristi;

24. amaterska satelitska služba je služba radio-veza koja svemirske stanice sa zemljinim satelitima koristi u iste svrhe kao i amaterska služba;

25. amaterska svemirska radio-veza je amaterska radio-veza koja se ostvaruje preko amaterskih satelita ili drugih objekata u svemiru;

26. amaterski operator je član organizacije saveza radio-amatera koji posjeduje odgovarajuće ovlaštenje amaterskog radio-operatora;

27. amaterski frekvencijski opseg je frekvencijski opseg namijenjen amaterskoj službi, odnosno amaterskoj satelitskoj službi na određenoj osnovi;

28. amaterski repetitorski rad je održavanje amaterskih veza posredovanjem amaterskih repetitorskih stanica;

29. amaterski satelit je vještački Zemljin satelit koji nosi radio-stanicu za emitovanje ili reemitovanje signala u amaterskim radio-vezama;

30. antenski sistem je oprema radio-stanice koju čine antene, antenski vodovi i naprave za prilagodavanje;

31. efektivna izračena snaga u posmatranom smjeru je proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka te antene u posmatranom smjeru u odnosu na polutaladni dipol;

32. emisija za amatersko radio-goniometrisanje je emisija karakterističnih signala namijenjenih za amatersku radio-goniometriju, tj. korištenje prijema radio-talasa radi određivanja smjera iz kog emituje predajna stanica;

33. korištenje amaterske radio-stanice je ostvarivanje amaterskih radio-veza od amaterskih radio-operatora na amaterskim radio-stanicama;

34. organizacije saveza radio-amatera su savez radio-amatera i klubovi radio-amatera;

35. predajnik je radio uredaj koji proizvodi radio-frekvencijsku energiju u svrhu ostvarivanja radio-veza;

36. prijemni amaterski operator je član organizacije saveza radio-amatera koji posjeduje odobrenje za korištenje prijemnika i antenskog sistema kao dijela amaterske stanice;

37. prijemnik je aparat povezan sa antenom ili drugim izvorom radio-signala čija je svrha da se u pogodnom obliku učini raspoloživim informacijski sadržaj signala;

38. radio-stanica je jedan ili više predajnika i prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujući pripadajuću opremu potrebnu za ostvarivanje radio-veza;

39. sporoanalizirajuća televizija (SSTV) je televizija s nepokretnim slikama u kojoj se koriste signali zvučnih frekvencija, s tim da širina potrebnog opsega ne prelazi šest kHz;

40. tehničko istraživanje je korištenje amaterske radio-stanice za istraživanje refleksije od objekata u svemiru, prostiranja radio-talasa u neregularnim uslovima i specijalnih tehnika prenosa;

41. vršna snaga predajnika je ona snaga kojom predajnik, pri normalnom radu, napaja antenski vod za vrijeme jednog radio-frekvencijskog perioda na najvišem vrhu modulacijske obvojnice.

II - VRSTE AMATERSKIH STANICA

Član 4.

Amaterske stanice, prema ovom pravilniku, su:

1. amaterske primopredajne stanice, i to:

- klupske amaterske primopredajne stanice, koje postavlja organizacija saveza radio-amatera, a koriste amaterski operatori A, B, C, D i E klase;

- lične amaterske primopredajne stanice, koje postavljaju i koriste amaterski operatori A, B, C, D, E i F klase;

- lične amaterske primopredajne stanice za obuku i stručno usavršavanje koje postavljaju i koriste amaterski operatori E i F klase mlađi od 18 godina;

2. amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje, koje postavlja i koristi Savez radio-amatera;

3. amaterske repetitorske stanice, i to:

- amaterske repetitorske stanice za primarno pokrivanje i amaterske repetitorske stanice za sekundarno pokrivanje, koje postavlja savez radio-amatera;

- amaterske repetitorske stanice za lokalno pokrivanje i amaterske repetitorske stanice za privremeno pokrivanje, koje postavljaju organizacije saveza radio-amatera, uz saglasnost saveza radio-amatera;

4. amaterska radio-stanica za digitalnu radio-vezu je amaterska radio-stanica u HF, VHF, UHF ili SHF frekventnom opsegu koja koristi digitalnu metodu modulacije;

5. digitalno radio-čvorište je amaterska radio-stanica, bez posade, radi posredovanja u amaterskim digitalnim radio-vezama;

6. amaterske radio-far stanice, i to:

- amaterske radio-far stanice svjetskog karaktera i amaterske radio-far stanice državnog karaktera, koje postavlja savez radio-amatera;

- amaterske radio-far stanice lokalnog karaktera, koje postavljaju organizacije saveza radio-amatera, uz saglasnost saveza radio-amatera;

7. amaterske prijemne stanice, koje postavljaju i koriste prijemni amaterski operatori, na osnovu odobrenja koja izdaje savez radio-amatera.

III - TEHNIČKI USLOVI ZA KORIŠTENJE AMATERSKIH STANICA

1. Frekvencijski opsezi, vrste emisija i snage

Član 5.

Amaterski frekvencijski opsezi i njihovi nazivi, kao i nazivi i kategorije službe, dati su u tabeli broj 1, kako slijedi:

Tabela broj 1.

Amaterski frekvencijski opseg	Frekvencijski opseg (kHz ili MHz)	Frekvencijski podopseg, ili opseg (kHz ili MHz)	Služba a-amaterska as-amaterska satelit.	Kategorija službe	Napomena
1,8 MHz	1810-2000 kHz	1810-2000 kHz	a	primarna	
3,5 MHz	3500-3800 kHz	3500-3800 kHz	a	primarna	1
7 MHz	7000-7100 kHz	7000-7100 kHz	a i a s	primarna	1
10 MHz	10100-10150 kHz	10100-10150 kHz	a	primarna	1
14 MHz	14000-14350 kHz	14000-14250 kHz	a i a s	primarna	1
		14250-14350 kHz	a	primarna	1,2
18 MHz	18068-18168 kHz	18068-18168 kHz	a i a s	primarna	1
21 MHz	21000-21450 kHz	21000-21450 kHz	a i a s	primarna	1
24 MHz	24890-24990 kHz	24890-24990 kHz	a i a s	primarna	1
28 MHz	28000-29700 kHz	28000-29700 kHz	a i a s	primarna	1
50 MHz	50-54 MHz	50-54 MHz	a	sekundarna	
144 MHz	144-146 MHz	144-146 MHz	a i a s	primarna	1
432 MHz	432-438 MHz	432-438 MHz	a	primarna	3,4,5
1,2 GHz	1240-1300 MHz	1240-1260 MHz	a	sekundarna	6
		1260-1300 MHz	a	sekundarna	4,7
2,3 GHz	2300-2450 MHz	2300-2450 MHz	a	sekundarna	4,8,9,10
5 GHz	5650-5800 MHz	5650-5725 MHz	a	sekundarna	4,11
		5725-5800 MHz	a	sekundarna	11,13
10 GHz	10000-10500 MHz	10000-10450 MHz	a	sekundarna	14
		10450-10500 MHz	a i a s	sekundarna	15
24 GHz	24000-24250 MHz	24000-24050 MHz	a i a s	primarna	
		24050-24250 MHz	a	sekundarna	16

7 MHz	7000-7020	A1A, A1B, J2B, F1B	1500	300	100	-	-	-	
	7020-7040	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	100	30	-	30	
	7040-7100	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B, H3E J3E, J3F, F3F	1500	300	100	-	-	-	
10 MHz	10100-10140	A1A	300	-	-	-	-	-	3,4
	10140-10150	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	300	-	-	-	-	-	3
14 MHz	14000-14100	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	-	-	-	-	4
	14100-14350	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B, H3E	1500	300	-	-	-	-	
18 MHz	18068-18110	A1A, A1B, J2B, F1B	300	150	-	-	-	-	
	18110-18168	A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E	300	150	-	-	-	-	
21 MHz	21000-21100	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	-	-	-	-	2
	21100-21150	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	100	30	-	30	2
	21150-21200	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	100	30	-	30	
	21200-21450	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B, H3E J3E, J3F, F3F, A2D	1500	300	-	-	-	-	
24 MHz	24890-24930	A1A, A1B, J2B, F1B	300	150	-	-	-	-	
	24930-24990	A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E	300	150	-	-	-	-	
28 MHz	28000-28200	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B	1500	300	-	-	-	-	
	28200-29000	A1A, A1B, J2B, J2D, F1B, H3E J3E, J3F, F3E, F3F, A3E, A2D, A2A	1500	300	-	-	-	-	4
	29000-29350	A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E J3F, F2D, F3E, F3F, A3E	1500	300	100	30	-	30	5
	29350-29700	A1A, A1B, J2B, F1B, H3E, J3E J3F, F3E, F3F, A3E	1500	300	-	-	-	-	6
50 MHz	50000-50400	A1A, F1A	100	50	-	-	-	-	
	50400-54000	A1A, F1A, F1B, F3E, J2B, J2D, J3E	100	50	-	-	-	-	
144 MHz	144,000-144,150	A1A, A1B	750	150	150	150	-	-	
	144,150-144,500	A1A, A1B, J3E	750	150	150	150	-	-	
	144,500-144,845	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C F2D, F3C, F3F, F3E	750	150	150	150	30	-	7,8
	144,845-144,9875	F1A			za prijem				
	144,9875-145,1875	F3E	30	30	30	30	30	-	10
	145,1875-145,5875	F2B, F3E	30	30	30	30	30	-	11
	145,5875-145,7875	F3E			za prijem				10
	145,800-146,00	A1A, A1B, J3E	75	75	75	75	75	-	12
432 MHz	432,000-432,150	A1A, A1B	750	150	150	150	-	-	
	432,150-432,500	A1A, A1B, J3E	750	150	150	150	-	-	
	432,500-432,800	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C, F2D, F3C, F3F, F3E	750	150	150	150	30	-	7,8
	432,800-432,9875	F1A			za prijem				9
	432,9875-433,2375	F3E	30	30	30	30	30	5	13,14
	433,2375-433,3875	F2B, F2D, F3E	30	30	30	30	30	-	13
	433,3875-433,5875	F3E	30	30	30	30	30	5	13,15
	433,5875-434,5875	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, J2B, J3E J3F, F1B, F1C, F1D, F2B, F2C F2D, F3C, F3F, F3E, C3F	750	150	150	30	30	-	13
	434,5875-434,8375	F3E			za prijem				13,14
	434,8375-438,000	A1A, A1B, A1D, A2B, A2D, F1D F2D, J3E	75	75	-	75	-	-	12,13
1,2 GHz	1240,000-1256,000	75	75	75	30	30	-	-	16
	1256,000-1260,000	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75	75	30	30	-	-	16
	1260,000-1270,000	A1A, A1B, A1D, A2B, A2D, F1D F2D, J3E	75	75	75	75	-	-	12,16
	1270,000-1286,000	C3F	75	75	30	30	-	-	16
	1286,000-1290,9875	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B	75	75	30	30	-	-	17

Broj 18 - Strana 439

		J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F F3E	30	30	30	30	30	5	17
	1290,9875-1291,4875 1291,4875-1296,000	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F 75	75	75	30	30	-	-	16
	1296,000-1296,800 1296,800-1296,9875 1296,9875-1297,4875 1297,4875-1298,0125 1298,000-1300,000	F1A F3E F3E A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75 30 75	75 30 75	 30 30	30 30 30	 - - - -	- - - - -	16 9 17 16,18 16
2,3 GHz	2300-2450	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F	75	75	30	30	-	-	16
5 GHz	5650-5800	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, C3F	30	30	30	30	-	-	16
10 GHz	10000-10500	A1A, A1B, A1C, A1D, A2A, A2B A2C, A2D, A3C, A3E, A3F, J2B J3E, J3F, F1B, F1C, F1D, F2B F2C, F2D, F3C, F3E, F3F, C3F	30	30	30	30	-	-	16
24 GHz	24000-24250	K1A, L2A, K2A, L3A, K3E, M2A O2A, V2A							19
47 GHz	47000-47200								
75 GHz	75500-81000								
142 GHz	142000-149000								
241 GHz	241000-250000								

Značenje tabele broj 2. je, kako slijedi:

1. Ovaj frekvencijski podopseg namijenjen je isključivo za interkontinentalne (DX) radio-veze;

2. Amaterski operatori D i F klase mogu koristiti amaterske stanice u ovom frekvencijskom podopsegu samo za vrstu emisija A1A;

3. U ovom frekvencijskom opsegu nije dozvoljeno korišćenje vrste emisije J3E, osim izuzetno i isključivo za veze u vanrednim prilikama. U ovom opsegu takođe nije dozvoljeno održavanje radio-veza u radio-amaterskim takmičenjima;

4. Frekvencijski podopsezi: 10100-10140 kHz, 14000-14350 kHz 28200-28300 kHz namijenjeni su i za amaterske radio-far stanice svjetskog karatera, s tim što je podopseg 28200-28300 kHz namijenjen isključivo za amaterske radio-far stanice svjetskog karatera;

5. Amaterski operatori D i F klase mogu koristiti amaterske stanice u ovom frekventijskom podopsegu samo za vrste emisija H3E i J3E;

6. Amaterski operatori F klase mogu koristiti amaterske stanice u ovom frekvencijskom podopsegu samo za vrste emisija A3E, H3E i J3E;

7. U ovom frekvencijskom podopsegu frekvencije 29400-29550 kHz namijenjene su isključivo za silazne veze u amaterskoj satelitskoj službi;

8. U ovom frekvenzijskom podopsegu amaterski operatori E klase mogu koristiti amaterske stanice samo za vrste emisija A3E, J3E, F3E;

9. Ovi frekvencijski podopsezi namijenjeni su isključivo za amaterske radio-far stanice državnog karaktera i amaterske radio-far stanice lokalnog karaktera koje se koriste u skladu sa tehničkim uslovima iz ovog pravilnika;

10. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za amaterski repetitorski rad. Predajne i prijemne frekvencije amaterskih primopredajnih stanica koje se koriste za taj rad date su u tabeli broj 3:

Tabela broj 3.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz		Oznaka kanala	Frekvencija u MHz	
	predajna	prijemna		predajna	prijemna
RO	145,000	145,600	R4	145,100	145,700
ROa	145,0125	145,6125	R4a	145,1125	145,7125
R1	145,025	145,625	R5	145,125	145,725
R1a	145,0375	145,6375	R5a	145,1375	145,7375
R2	145,050	145,650	R6	145,150	145,750
R2a	145,0625	145,6625	R6a	145,1625	145,7625
R3	145,075	145,675	R7	145,175	145,775
R3a	145,0875	145,6875	R7a	145,1875	145,7875

Amaterske radio-stanice koje koriste kanale sa oznakom "a" uz obavezu da poštuju propisanu širinu emisije;

11. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za simpleksni rad na frekvencijama datim u tabeli broj 4:

Tabela broj 4.

Oznaka kanala	Frekvencija, u MHz	Oznaka kanala	Frekvencija, u MHz
S8	145,200	S16	145,400
S8a	145,2125	S16a	145,4125
S9	145,225	S17	145,425
S9a	145,2375	S17a	145,4375
S10	145,250	S18	145,450
S10a	145,2625	S18a	145,4625
S11	145,275	S19	145,475
S11a	145,2875	S19a	145,4875
S12	145,300	S20	145,500
S12a	145,3125	S20a	145,5125
S13	145,325	S21	145,525
S13a	145,3375	S21a	145,5375
S14	145,350	S22	145,550
S14a	145,3625	S22a	145,5625
S15	145,375	S23	145,575
S15a	145,3875	S23a	145,5875

Amaterske radio-stanice koriste kanale sa oznakom "a" uz obavezu da vode računa o širini emisije;

Kanal S20 koriste mobilne stanice za poziv;

12. Ovaj frekvencijski podopseg namijenjen je isključivo za amatersku satelitsku službu;

13. U ovom frekvencijskom podopsegu mogu se koristiti sistemi televizije visoke definicije (amaterske televizije) s vrstom emisije C3F, pod uslovom da takve emisije ne prouzrokuju štetne smetnje drugim radio-stanicama i radio-službama;

14. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za amaterski repetitorski rad. Predajne i prijemne frekvencije amaterskih primopredajnih stanica koje se koriste za taj rad date su u tabeli broj 5:

Tabela broj 5.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna
RU0	433,000	434,600	RU5	433,125	434,725
RU1	433,025	434,625	RU6	433,150	434,750
RU2	433,050	434,650	RU7	433,175	434,775
RU3	433,075	434,675	RU8	433,200	434,800
RU4	433,100	434,700	RU9	433,225	434,825

15. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za simpleksni rad na frekvencijama datim u tabeli broj 6:

Tabela broj 6.

Oznaka kanala	Frekvencija, u MHz	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz
SU16	433,400	SU20	433,500
SU17	433,425	SU21	433,525
SU18	433,450	SU22	433,550
SU19	433,475	SU23	433,575

16. S obzirom na visok intenzitet radio-frekvencijskih zračenja u području zračenja u koje imaju pristup ljudi, gustoća snage mora se ograničiti na vrijednost od 10 W/m²/sr;

17. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za amaterski repetitorski rad. Predajne i prijemne frekvencije amaterskih primopredajnih stanica koje se koriste za taj rad date su u tabeli broj 7:

Tabela broj 7.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna
RM0	1291,000	1297,000	RM10	1291,250	1297,250
RM1	1291,025	1297,025	RM11	1291,275	1297,275
RM2	1291,050	1297,050	RM12	1291,300	1297,300
RM3	1291,075	1297,075	RM13	1291,325	1297,325
RM4	1291,100	1297,100	RM14	1291,350	1297,350
RM5	1291,125	1297,125	RM15	1291,375	1297,375
RM6	1291,150	1297,150	RM16	1291,400	1297,400
RM7	1291,175	1297,175	RM17	1291,425	1297,425
RM8	1291,200	1297,200	RM18	1291,450	1297,450
RM9	1291,225	1297,225	RM19	1291,475	1297,475

18. Ovaj frekvencijski podopseg koristi se za simpleksni rad na frekvencijama datim u tabeli broj 8:

Tabela broj 8.

Oznaka kanala	Frekvencija, u MHz	Oznaka kanala	Frekvencija, u MHz
SM20	1297,500	SM31	1297,775
SM21	1297,525	SM32	1297,800
SM22	1297,550	SM33	1297,825
SM23	1297,575	SM34	1297,850
SM24	1297,600	SM35	1297,875
SM25	1297,625	SM36	1297,900
SM26	1297,650	SM37	1297,925
SM27	1297,675	SM38	1297,950
SM28	1297,700	SM39	1297,975
SM29	1297,725	SM401	1298,000
SM30	1297,750		

19. Frekvencijski podopseg 10368,845-10368,900 MHz namijenjen je isključivo za amaterske radio-far stanice državnog karaktera i amaterske radio-far stanice lokalnog karaktera koje se koriste na osnovu tehničkih uslova iz ovog pravilnika.

b) Amaterske repetitorske stanice

Član 9.

Amaterske repetitorske stanice rade samo na određenim frekvencijama unutar frekvencijskih podopsega 144,9875-145,8 MHz, 432,9875-434,8375 MHz i 1290,9875-1297,4875 MHz.

Prijemne i predajne frekvencije amaterskih repetitorskih stanica koje rade u frekvencijskom podopsegu 144,9875-145,8 MHz date su u tabeli broj 9:

Tabela broj 9.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna
R0	145,000	145,100	R4	145,100	145,700
R0a	145,0125	145,6125	R4a	145,1125	145,7125
R1	145,025	145,625	R5	145,125	145,725
R1a	145,0375	145,6375	R5a	145,1375	145,7375
R2	145,050	145,650	R6	145,150	145,750
R2a	145,0625	145,6625	R6a	145,1625	145,7625
R3	145,075	145,675	R7	145,175	145,775
R3a	145,0875	145,6875	R7a	145,1875	145,7875

Podaci u tabeli broj 9 koji u oznaci kanala imaju "a" odnose se na amaterske repetitorske stanice za lokalno i privremeno pokrivanje.

Prijemne i predajne frekvencije amaterskih repetitorskih stanica koje rade u frekvenzijskom podopsegu 432,9875-434,8375 MHz date su u tabeli broj 10:

Tabela broj 10.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna
RU0	433,000	434,600	RU5	433,125	434,725
RU1	433,025	434,625	RU6	433,150	434,750
RU2	433,050	434,650	RU7	433,175	434,775
RU3	433,075	434,675	RU8	433,200	434,800
RU4	433,100	434,700	RU9	433,225	434,825

Prijemne i predajne frekvencije amaterskih repetitorskih stanica koje rade u frekvenzijskom podopsegu 1290,9875-1297,4875 MHz date su u tabeli broj 11:

Tabela broj 11.

Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna	Oznaka kanala	Frekvencija u MHz predajna	Frekvencija u MHz prijemna
RM0	1291,000	1297,000	RM10	1291,250	1297,250
RM1	1291,025	1297,025	RM11	1291,275	1297,275
RM2	1291,050	1297,050	RM12	1291,300	1297,300
RM3	1291,075	1297,075	RM13	1291,325	1297,350
RM4	1291,100	1297,100	RM14	1291,350	1297,375
RM5	1291,125	1297,125	RM15	1291,375	1297,375
RM6	1291,150	1297,150	RM16	1291,400	1297,400
RM7	1291,175	1297,175	RM17	1291,425	1297,425
RM8	1291,200	1297,200	RM18	1291,450	1297,450
RM9	1291,225	1297,225	RM19	1291,475	1297,475

Član 10.

Amaterske repetitorske stanice koriste se za emisije vrste F3E.

Devijacija frekvencije predajnika amaterskih repetitorskih stanica ne smije biti veća od 5 kHz.

Devijacija frekvencije predajnika amaterskih repetitorskih stanica za lokalno i privremeno pokrivanje ne smije biti veća od 2,5 kHz.

Član 11.

Snaga repetitorskih radio-stanica ne smije biti veća od:

1) 25 W - za amaterske repetitorske stanice za primarno pokrivanje;

2) 10 W - za amaterske repetitorske stanice za sekundarno pokrivanje;

3) 5 W - za amaterske repetitorske stanice za lokalno pokrivanje i za amaterske repetitorske stanice za privremeno pokrivanje.

Član 12.

Medusobno povezivanje amaterskih repetitorskih stanica i prosljeđivanje amaterskih radio-veza između tih stanica ostvaruje se prema posebnom planu.

c) Amaterske radio-far stanice

Član 13.

Amaterske radio-far stanice mogu raditi samo u frekvenzijskim podopsezima i sa vrstama emisija datim u tabeli broj 12:

Tabela broj 12.

Frekvenzijski podopseg	Amaterska radio-far stanica	Vrsta emisije
0100-10140 kHz	svjetskog karaktera	A2A, A1A
14000-14100 kHz	svjetskog karaktera	A2A, A1A
28200-28300 kHz	svjetskog karaktera	A2A, A1A
50020-50100 kHz	svjetskog karaktera	F1A
144,845-144,990 MHz	državnog karaktera	F1A
432,800-432,990 MHz	državnog karaktera	F1A
1296,800-1296,990 MHz	državnog karaktera	F1A
10368,845-10386,900 MHz	državnog karaktera	F2A
	lokalnog karaktera	F2A

Član 14.

Efektivna zračena snaga ne smije biti veća od:

- 1) 50 W - za amaterske radio-far stanice svjetskog karaktera;
- 2) 10 W - za amaterske radio-far stanice državnog karaktera;
- 3) 1 W - za amaterske radio-far stanice lokalnog karaktera.

d) Amaterske prijemne stanice

Član 15.

Amaterske prijemne stanice rade na svim frekvenzijskim opsezima i sa svim vrstama emisija određenim u članu 8. ovog pravilnika.

e) Amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje

Član 16.

Amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje rade samo u frekvenzijskim podopsezima i sa vrstama emisija datim u tabeli broj 13:

Tabela broj 13.

Frekvenzijski opseg	Vrsta emisije
1830-1850 kHz	A1A
3510-3600 kHz	A1A
28300-29000 kHz	A1A
144,500-144,845	A2A, F2A
432,500-432,800 MHz	A2A, F2A

Član 17.

Efektivna zračena snaga ne smije biti veća od:

1) 5 W - za amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje koje rade u frekvencijskim opsezima 1830-1850 kHz, 3510-3600 kHz i 28300-29000 kHz;

2) 10 W - za amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje koje rade u frekvencijskim podopsezima 144,500-144,845 MHz i 432,500-432,800 MHz.

2. Stabilnost predajnih frekvencija, nivoi snaga sporednih emisija i širine opsega emisija amaterskih stanica

Član 18.

Predajne frekvencije amaterskih stanica ne smiju preći granice frekvencijskih opsega namijenjenih amaterskoj službi, odnosno amaterskoj satelitskoj službi.

Član 19.

Srednja snaga svake sporedne komponente kojom predajnik napaja antenski vod mora biti:

1) za amaterske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima ispod 30 MHz:

- najmanje 40 dB ispod srednje snage - za predajnike sa srednjom snagom do 500 W;

- manja ili jednaka 50 mW - za predajnike sa srednjom snagom preko 500 W;

2) za amaterske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima između 30 MHz i 960 MHz:

- najmanje 40 dB ispod srednje snage - za predajnike sa srednjom snagom manjom od 0,25 W;

- manja ili jednaka 25 mW - za predajnike sa srednjom snagom od 0,25 W do 25 W;

- najmanje 60 dB ispod srednje snage - za predajnike sa srednjom snagom većom od 25 W;

3) za amaterske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima između 960 MHz i 17,7 GHz:

- manja ili jednaka 100 mW - za predajnike sa srednjom snagom manjom od 10 W;

- najmanje 50 dB ispod srednje snage - za predajnike sa srednjom snagom većom od 10 W.

Član 20.

Širine opsega emisija amaterskih stanica moraju se održavati na najmanjim vrijednostima koje omogućava stanje tehničkog razvoja.

3. Lokacija i vrijeme rada amaterskih stanica

Član 21.

Amaterske primopredajne stanice koriste se sa fiksnih lokacija, za vrijeme kretanja i za vrijeme zadržavanja na tačkama koje nisu unaprijed određene.

Amaterske prijemne stanice koriste se sa fiksnih lokacija, za vrijeme kretanja i za vrijeme zadržavanja na tačkama koje nisu unaprijed određene.

Amaterske predajne stanice za radio-goniometrisanje koriste se za vrijeme zadržavanja na tačkama koje nisu unaprijed određene.

Amaterske repetitorske stanice koriste se sa fiksnih lokacija, a amaterske repetitorske stanice za privremeno pokrivanje koriste se i za vrijeme zadržavanja na tačkama koje nisu unaprijed određene.

Amaterske radio-far stanice koriste se sa fiksnih lokacija, a amaterske radio-far stanice lokalnog karaktera koriste se i za vrijeme zadržavanja na tačkama koje nisu unaprijed određene.

Član 22.

Amaterske stanice u toku 24 sata rade stalno ili povremeno.

4. Identifikacija emisija amaterskih stanica

Član 23.

Sve emisije amaterskih stanica moraju se identifikovati pozivnim znacima.

Emisije amaterskih repetitorskih stanica i amaterskih radio-far stanica identifikuju se povremenim automatskim emitovanjem pozivnih znakova.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, emisije amaterskih predajnih radio-goniometrijskih stanica, amaterskih repetitorskih stanica za privremeno pokrivanje i amaterskih radio-far stanica lokalnog karaktera, kao i emisije u svrhu tehničkog istraživanja u amaterskih svemirskim radio-vezama, ne moraju se identifikovati.

Član 24.

Pozivni znaci kojim se identifikuju emisije amaterskih radio-stanica sastoje se od slijedećih dijelova:

1. slova T i broja 9;

2. jednog broja 0-9 i

3. jednog, dva ili tri slova.

Dio pozivnog znaka iz stava 1. ovog člana, "T9", jedinstven je za sve amaterske radio-stanice čiji su vlasnici državljanini Republike Bosne i Hercegovine.

Ostala dva dijela pozivnog znaka, jedan broj od nula do devet i jedno, dva ili tri slova, raspoređuju se prema tabeli broj 14:

Tabela broj 14.

Pozivni znakovi	Namijenjeno za:
T9 0 A do T9 0 Z	STANICE SAVEZA RADIO-AMATERA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE
T9 0 AA do T9 0 ZZ	
T9 0 AAA do T9 0 ZZZ	
T9 1 A do T9 1 Z	"A" KLASA
T9 1 AA do T9 1 ZZ	REZERVA
T9 1 AAA do T9 1 ZZZ	RADIO KLUBOVI
T9 2 A do T9 2 Z	"A" KLASA
T9 2 AA do T9 2 ZZ	REZERVA
T9 2 AAA do T9 2 ZZZ	"E" KLASA
T9 3 A do T9 3 Z	"A" KLASA
T9 3 AA do T9 3 ZZ	REZERVA
T9 3 AAA do T9 3 ZZZ	"D" KLASA
T9 4 A do T9 4 Z	"A" KLASA
T9 4 AA do T9 4 ZZ	"B" KLASA
T9 4 AAA do T9 4 ZZZ	REZERVA
T9 5 A do T9 5 Z	"A" KLASA
T9 5 AA do T9 5 ZZ	REZERVA
T9 5 AAA do T9 5 ZZZ	"C" KLASA
T9 6 A do T9 6 Z	"A" KLASA
T9 6 AA do T9 6 ZZ	REZERVA
T9 6 AAA do T9 6 ZZZ	"F" KLASA
T9 7 A do T9 7 Z	"A" KLASA
T9 7 AA do T9 7 ZZ	REZERVA
T9 7 AAA do T9 7 ZZZ	REZERVA
T9 8 A do T9 8 Z	"A" KLASA
T9 8 AA do T9 8 ZZ	REZERVA
T9 8 AAA do T9 8 ZZZ	REZERVA
T9 9 A do T9 9 Z	"A" KLASA
T9 9 AA do T9 9 ZZ	
T9 9 AAA do T9 9 ZZZ	SPECIJALNI ZNACI

Značenje u tabeli jeste, kako slijedi:

- treći dio pozivnog znaka sa tri slova koji počinje slovima U, V, W, X, Y i Z rezervisan je za identifikaciju emisija amaterskih repetitorskih stanica, amaterskih radio-farova, digitalnih radio-čvorista;

- treći dio pozivnog znaka iz ovog člana ne smije biti isti ili sličan signalima za nesreću, bezbjednost, uzbunu, hitnost i kraticama Q koda;

- emisije svih amaterskih radio-stanica u vlasništvu ličnog amaterskog radio-operatora A, B, C, D, E i F klase identifikuju se istim znakom identifikacije;

- treći dio pozivnog znaka sastavljen od dva ili tri slova ne smije se ponavljati bez obzira na prethodni broj drugog dijela pozivnog znaka;

- treći dio pozivnog znaka koji je sastavljen od dva slova dodjeljuje se u principu, po redu slobodnih znakova. Podnositelj zahtjeva može izraziti želju odnosno, sugerisati nekoliko kombinacija slova koja bi želio za svoj pozivni znak;

- treći dio pozivnog znaka koji je sastavljen od tri slova dodjeljuje se po redu slobodnih znakova imajući u vidu kategorije stanica;

- pozivni znak prijemnog radio-amatera se sastoji od znaka "T9" kratice "SWL" i četverocifrenog broja, tj. T9 SWL 0000 do T9 SWL 9999. Savez radio-amatera Republike Bosne i Hercegovine dodjeljuje znak i o njima vodi posebnu evidenciju;

- u manifestacijama od interesa za Republiku Bosnu i Hercegovinu u koju su uključene i organizacije radio-amatera može im se na osnovu odluke nadležnog državnog organa dodijeliti znak identifikacije iz niza T9A do T9Z sa ograničenim vremenom korištenja.

Član 25.

Na istom amaterskom frekvencijskom opsegu ne smije se u isto vrijeme koristiti više amaterskih stanica čije se emisije identifikuju istim pozivnim znakom.

a) Identifikacija emisija amaterskih primopredajnih stanica

Član 26.

Pozivni znak obavezno se emituje na početku i na kraju svake amaterske radio-veze.

Početkom i krajem amaterske radio-veze, prema stavu 1. ovog člana, smatra se takode, početak i kraj niza kratkih amaterskih radio-veza između istih amaterskih stanica.

Za vrijeme dužih amaterskih radio-veza pozivni znak se obavezno otpravlja svakih deset minuta.

Pozivni znak se emituje uvijek kada se mijenja frekvencija.

Član 27.

Kada se pozivni znak izgovara (u radio-telefoniji), slova iz kojih se sastoji pozivni znak mogu se potvrditi izgovaranjem riječi čije je početno slovo isto kao slovo pozivnog znaka (sricanje).

Za sricanje se preporučuje korištenje riječi navedenih u tabeli broj 15:

Tabela broj 15.

Slovo	Riječ	Izgovor	Slovo	Riječ	Izgovor
A	Alpha	Alfa	U	Uniform	Juniform
B	Bravo	Bravou	V	Victor	Viktor
C	Charlie	Čarli	W	Whiskey	Viski
D	Delta	Delta	X	X-Ray	Eksrejs
E	Echo	Eko	Y	Yanke	Jenki

F	Foxtrot	Fokstrot	Z	Zulu	Zulu
G	Golf	Golf			
H	Hotel	Houtel	Brojka	Riječ	Izgovor
I	India	India			
J	Juliet	Džuliet	O	zero	zito
K	Kilo	Kilou	1	one	uan
L	Lima	Lima	2	two	tu
M	Mike	Majk	3	three	tri
N	November	November	4	four	four
O	Oscar	Oskar	5	five	faiv
P	Papa	Papa	6	six	siks
Q	Quebec	Kvebek	7	seven	seven
R	Romeo	Romiou	8	eight	cit
S	Sierra	Sijera	9	nine	nain
T	Tango	Tango	Tačka	stop	stop

Kada se pozivni znak otpravlja signalima amaterske televizije signal pozivnog znaka se podešava u centar opsega video-signal.

Član 28.

Emisija amaterske stanice na brodu registrovanom u Republici Bosni i Hercegovini a koji se nalazi izvan teritorijalnih voda Republike Bosne i Hercegovine, identifikuje se pozivnim znakom kome se dodaje dio koji se sastoji:

- za radio-telegrafiju: od razlomačke crte (/) i slova "MM",

- za radio-telefoniju: od riječi "maritime mobile".

b) Identifikacija emisija amaterskih repetitorskih stanica

Član 29.

Amaterska repetitorska stanica mora, nakon isteka tri do deset sekundi od trenutka nestajanja signala na ulazu prijemnika, da emituje pozivni znak, pomoću međunarodnog Morzeovog koda, brzinom telegrafisanja od oko 50 karaktera u minuti.

Član 30.

Emisije amaterskih repetitorskih stanica moraju se identifikovati pozivnim znacima iz nizova datih u tabeli broj 16.

Tabela br. 16

Pozivni znak	Vrsta repetitorske stanice
T99UAA-T99UZZ	Amaterske repetitorske radio-stanice frekvencijskim opsezima 432,9875-434,8375 MHz i 1290, 9875-1297,4875 MHz
T99VAA-T99VZZ	Amaterske repetitorske radio-stanice za primarno pokrivanje u frekvencijskom opsegu 144,9875-145,8 MHz
T99WAA-T99WZZ	Amaterske repetitorske radio-stanice za sekundarno, lokalno i privremeno pokrivanje u frekvencijskom opsegu 144,9875-145,8 MHz

c) Identifikacija emisija amaterskih radio-far stanica

Član 31.

Amaterska radio-far stanica, radi identifikacije, mora da emituje, pomoću međunarodnog Morzeovog koda brzinom telegrafisanja oko 50 karaktera u minuti, pozivni znak i podatke o lokaciji te amaterske radio-far stanice, u pogodnom obliku.

Član 32.

Emisije amaterskih radio-far stanica moraju se identifikovati pozivnim znacima iz niza: T99YAA-T99YZZ.

d) Identifikacija emisija digitalnih radio-čvorišta**Član 33.**

Emisija digitalnog radio-čvorišta identifikuje se na početku svoje emisije pozivnim znacima iz niza: T99XAA-T99XZZ.

e) Identifikacija emisija amaterskih predajnih stanica za radio-gonimetriranje**Član 34.**

Emisije amaterskih predajnih stanica za radio-gonimetriranje se, u skladu sa članom 23. stav 3. ovog pravilnika, ne identifikuju pozivnim znakom.

Emisije amaterskih predajnih stanica za radio-gonimetriranje identifikuju se karakterističnim signalom koji se emituju pomoću međunarodnog Morzeovog koda brzinom telegrafisanja od deset do šezdeset karaktera u minuti i koji se sastoji od jednog slova ili od jedne od slijedećih grupa slova ili od grupe slova i brojeke, i to: T, MOE, MOI, MOS, MOH, MO5

5. Dnevnik amaterskih stanica**Član 35.**

Podaci koji se odnose na amaterske radio-veze svake amaterske stanice upisuju se u dnevnik amaterske stanice.

Dnevnik amaterske stanice vodi se na način koji obezbjeđuje trajni zapis.

Član 36.

Podaci koji se obavezno upisuju u dnevnik amaterske stanice jesu:

1. dan, mjesec i godina ostvarene amaterske radio-veze;
2. vrijeme početka amaterske radio-veze, a prilikom dužih emitovanja - vrijeme početka i vrijeme završetka emitovanja;
3. pozivni znak kojim je identifikovana emisija korespondentne amaterske stanice;
4. naziv korištenog amaterskog frekvencijskog opsega;
5. vrsta emisije;
6. potpis amaterskog operatora.

Dan i mjesec iz stava 1. tačka 1. ovog člana upisuju se uvijek kao grupa od četiri arapske brojeke.

Vrijeme iz stava 1. tačka 2. ovog člana izražava se, kao koordinirano univerzalno vrijeme (UTC), a upisuje se uvijek kao grupa od četiri arapske brojeke koje označavaju sate i minute (0000 - 2359).

Podatke navedene u stavu 1. tač. 1, 4, 5. i 6. ovog člana nije obavezno ponovo upisivati ako su isti kao u prethodnom upisu.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, u dnevnik rada mogu se upisivati i podaci o kvalitetu signala i kvalitetu prijema, lokacija amaterske stanice čija je emisija primana, ime operatora na korespondentnoj stanici, vrsta i intenzitet smetnji i dr.

Član 37.

Dnevnik amaterske stanice čuva se najmanje tri godine od dana unošenja posljednjeg upisa.

6. Tehničke mjere za otklanjanje smetnji**Član 38.**

Amaterske stanice ne smiju svojim radom da stvaraju štetne smetnje u prijemu drugih vrsta radio-stanica koje rade u skladu sa zakonom.

Nosilac prava korištenja amaterske stanice dužan je da preduzme potrebne tehničke mjere radi otklanjanja smetnji.

Ako se tehničkim mjerama iz stava 2. ovog člana ne može potpuno otkloniti štetna smetnja, uslovi za korištenje amaterske

stanice moraju se prilagoditi tako da se uzroci štetne smetnje uklone ili amaterska stanica mora prestati da radi.

Član 39.

Radi smanjivanja mogućnosti štetnih smetnji, ispitivanje, podešavanje i mjerenje na predajniku amaterske stanice mora se obavljati na vještačkom opterećenju koje ne zrači.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 40.**

Da bi se amaterska radio-stanica mogla identifikovati znakovima identifikacije u skladu sa ovim pravilnikom i nastaviti rad potrebno je da pribavi Dozvolu za rad amaterske radio-stanice kod Ministarstva saobraćaja i veza - Ministarstva prometa i veza posredstvom Saveza radio-amatera Republike Bosne i Hercegovine.

Član 41.

Uz zahtjev za izdavanje Dozvole za rad amaterske radio-stanice potrebno je dokumentovati porijeklo amaterske radio-stanice.

Član 42.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o vrstama amaterskih radio-stanica i tehničkim uslovima za njihovo korištenje ("Službeni list SFRJ", broj 59/85).

Član 43.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika zabranjuje se korištenje znakova identifikacije sa prvim dijelom pozivnog znaka iz člana 24. ovog pravilnika koji ima kombinaciju različitu od T9.

Član 44.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu R BiH".

Broj:04-021-83/93

20. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Ministar,
Josip Jukić, s. r.

404

Na osnovu člana 22. Uredbe sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti ("Službeni list RBiH", br. 14/92 i 13/93), Ministarstvo robnog prometa, poduzetništva i turizma, donosi

NAREDBU**O OBAVEZNOM PRIKUPLJANJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PLODOVA**

1. Ovom naredbom utvrđuje se obaveza prikupljanja i prerade poljoprivrednih i šumskih plodova, i to: šljive, pitome i divlje jabuke i kruške, gljiva, borovnica i kupine.

2. Obavezuju se Izvršni odbori okruga i opština i Ratna predsjedništva da izvrše organizovanje prikupljanja, lagerovanja i preradu proizvoda iz tačke 1. ove naredbe i za te namjene utvrde količine i vrste plodova na svom području.

3. Organi uprave okruga i opština nadležni za poslove privrede odrediće da se:

- bestilj proizvede od šljiva;
- pekmez proizvede od jabuka i krušaka;
- sirće proizvede od jabuka;
- Ostali proizvodi osuše i uskladište.

Poslovi iz stava 1. ove tačke izvršiće se uz obezbjeđenje odgovarajuće ambalaže, kao i dokumentacije, radi isplate i distribucije.

4. Otkup i preuzimanje prikupljenih i preradenih poljoprivrednih i šumskih plodova izvršće Direkcija Republike Bosne i Hercegovine za robne rezerve, odnosno okruzi i opštine.

Direkcija Republike Bosne i Hercegovine za robne rezerve vodiće računa o skladištenja preuzetih proizvoda.

5. Za prevoz, odnosno preradene poljoprivredne i šumskih plodove izvršće se plaćiti je prema tržišnim cijenama, odnosno u zamjenu za određene proizvode.

6. Raspodjela prikupljenih, odnosno preradenih proizvoda iz ove naredbe, vršće se prema Programu obzbeđenja minimalnih potreba osnovnih životnih namirnica za preživljavanje stanovništva u 1993. godini.

7. Obavezuju se izvršiti odbori i Rađo predsjedništvo okruga odnosno opština da redovno informišu Vladu Republike Bosne i Hercegovine o sprovođenju ove naredbe.

8. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Republike BiH".

Broj 01-021-993/93
21. avgust 1993. godine
Sarajevo

Ministar robnog prometa,
poduzetništva i turizma,
mr Husein Ahmović, s. r.

405

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe sa zakonskom snagom o robnom prometu i uslovima snabdijevanja za vrijeme ratnog stanja i vanrednih okolnosti ("Službeni list R BiH", br. 14/92 i 13/93), ministar robnog prometa, poduzetništva i turizma, izdaje

NAREDBU

O ANGAŽOVANJU RASPOLOŽIVIH KAPACITETA USLUŽNOG ZANATSTVA RADI OBEZBJEĐENJA PRUŽANJA NEOPHODNIH USLUGA

1. Samostalni privrednici iz oblasti uslužnog zanatstva, i to:

- pekari
- obučari
- krojači
- muški i ženski frizeri
- električari
- limari
- bravari
- stolari

- vodoinstalateri, te samostalni privrednici koji vrše opravku električnih aparata za domaćinstvo, hemijske čišćenje i komisionu prodaju, dužni su u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove naredbe zatražiti odobrenje o nastavku rada u ratnim uslovima od nadležnog opštinskog organa uprave.

2. Nakon dobivanja odobrenja iz tačke 1. ove naredbe samostalni privrednici dužni su otpočeti sa radom, odmah.

3. Samostalni privrednici dužni su da obavljaju djelatnost u okviru utvrđenog radnog vremena, pružaju usluge građanima i te usluge naplaćuju u dinarima.

4. Opštinski organ uprave nadležan za privredu dužan je da u saradnji sa mjesnim zajednicama kod izdavanja odobrenja samostalnim radnjama u oblasti uslužnog zanatstva za rad u ratnim uslovima, vodi računa o potrebama građana na području odgovarajuće mjesne zajednice.

5. Nadzor nad sprovođenjem ove naredbe vršće opštinski organ uprave nadležan za poslove tržišne inspekcije, odnosno nadležni organ inspekcije grada Sarajeva.

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu R BiH"

Broj 01-021-964
22 juli 1993. godine
Sarajevo

Ministar ministarstva robnog
prometa, poduzetništva i turizma,
mr Husein Ahmović, s. r.

406

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Predloženi tekst ("Službeni list SR BiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

O USKLADIVANJU MJESEČNIH NOVČANIH IZNOSA PREMANJA CIVILNIH ŽRTAVA RATA OD 1. JUNA 1993. GODINE

1. Mjesečni novčani iznosi civilne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć drugog lica, dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus povećavaju se za 42,90% u odnosu na isplate izvršene u maju 1993. godine, i to počev od 1. juna 1993. godine i iznose:

1) Civilna invalidnina

I grupa - 100% tjelesnog oštećenja
za lica kojima je za osnovne životne
potrebe potrebna njega i pomoć
drugog lica

347.703 dinara

II grupa - 100% tjelesnog oštećenja

252.465 dinara

III grupa - 90% tjelesnog oštećenja

190.327 dinara

IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja

152.574 dinara

V grupa - 70% tjelesnog oštećenja

100.610 dinara

VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja

62.287 dinara

2) Dodatak za njegu i pomoć
drugog lica

229.946 dinara

3) Dodatna novčana pomoć

81.760 dinara

4) Dodatak za člana porodice
nesposobnog za rad

40.855 dinara

5) Dodatak za samohranost

40.855 dinara

6) Imovinski cenzus

60.247 dinara

2. Dodatna novčana pomoć iznosi 81.760 dinara ako mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 60.247 dinara.

3. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu R BiH", a tač. 1. i 2. primjenjivaće se od 1. juna 1993. godine.

Broj 04/02-534/220/93
15. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Zamjenik ministra
rada i socijalne politike,
Sedika Omerbegović, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 4, člana 405. stav 1. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i čl. 42. i 72. tačka 6. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 2. 9. 1993. godine, donio je

ODLUKU

Utvrđuje se:

- da aktima Ministarstva unutrašnjih poslova o postavljenju načelnika i drugih rukovodećih radnika Centra službi bezbjednosti u Bihacu i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na postavljanje načelnika ovog centra, nisu povrijeđena prava Okruga Bihac;

- da su aktima Izvršnog odbora Okruga Bihac o razrješavanju i imenovanju načelnika Centra službi bezbjednosti u Bihacu

povrijeđena prava Republike Bosne i Hercegovine, pa se određuje otklanjanje posljedica nastalih ovim aktima.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu RBiH" i u službenom glasilu Okruha Bihać.

Obrazloženje

Prijedlogom Skupštine Okruha Bihać od 16. 8. 1993. godine, pokrenut je postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za rješavanje spora o pravima i dužnostima između Republike i Okruha Bihać. Predlagač je mišljenja da je aktima navedenih republičkih organa povrijeđeno pravo Okruha Bihać. Smatra, da u uslovima ratnog stanja, shodno odredbi člana 4. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruha, ovo pravo pripada organima okruha. Izvršni odbor Okruha Bihać, koristeći ovo pravo, donio je odgovarajuće akte o razrješanju, odnosno imenovanju načelnika Centra.

Prema Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, Republika preko republičkih organa, u okviru svojih prava i dužnosti utvrdjenih Ustavom, uređuje i organizuje službu državne bezbjednosti, uređuje službu javne bezbjednosti i javni red i mir (član 304. stav 1. tačka 16.). Polazeći od ovog ustavno-pravnog osnova, Skupština Republike Bosne i Hercegovine donijela je Zakon o unutrašnjim poslovima ("Službeni list SRBiH", broj 18/90 i "Službeni list RBiH", broj 14/92 i 11/93). Odredbom člana 5. ovog zakona propisano je da unutrašnje poslove na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine vrši Ministarstvo, a odredbom člana 26. stav 1. da Ministarstvo, radi vršenja unutrašnjih poslova, ima centre službi bezbjednosti i van svog sjedišta kao područne jedinice, u čijem sastavu se za područje opštine obrazuje stanica javne bezbjednosti. Odredbom člana 92a. istog zakona, propisano je da na poslove i zadatke, za koje se to posebno odredi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službe državne bezbjednosti Ministarstva, ministar postavlja i razrješava radnike uz saglasnost Komisije Vlade RBiH nadležna za kadrovska pitanja, što je za poslove i zadatke načelnika Centra službi bezbjednosti i određeno Pravilnikom Ministarstva.

Prema Uredbi sa zakonskom snagom o obrazovanju i radu okruha ("Službeni list RBiH", br. 12/92, 14/92, 21/92 i 3/92), u vrijeme ratnog stanja obrazuju se okruzi kao posebne društveno-političke zajednice (član 1.). Organi okruha obavljaju poslove i zadatke iz okvira prava i dužnosti okruha, koji su ovom uredbom i drugim propisima stavljeni u djelokrug okruha (član 4. stav 1.). Poslove i zadatke u oblasti unutrašnjih poslova u okrugu vrši centar službi bezbjednosti kao organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (član 31. stav 2.).

Polazeći od ovih ustavnih i zakonskih odredaba Ustavni sud smatra da je postavljanje odnosno razrješavanje načelnika centra službi bezbjednosti pravo Republike i da to pravo ne prestaje ni u uslovima ratnog stanja. Naime, odredbama člana 4. stav 2. navedene uredbe na koju se predlagač poziva, propisano je da u oblastima koje se uređuju republičkim propisima, okružni organi, u okviru svojih prava i dužnosti, mogu, ako interesi odbrane i zaštite i hitnost uređivanja određenih pitanja i odnosa to zahtijevaju, svojim propisima uređivati ta pitanja i odnose od neposrednog interesa za okrug, ukoliko te propise blagovremeno ne mogu donijeti nadležni republički organi. S obzirom da su nadležni organi Republike, pitanje postavljanja odnosno razrješavanja načelnika i drugih rukovodećih radnika centra službi bezbjednosti već uredili, a u mogućnosti su da to pravo vrše i u uslovima ratnog stanja, po ocjeni Ustavnog suda, nisu se stekli uslovi predviđeni u navedenoj odredbi Uredbe.

Odluka U broj 13/93
2. septembar 1993. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH,
prof. dr Ismet Dautbašić, s. r.

Narodna banka Bosne i Hercegovine

Na osnovu čl. 42. i 76, stav 1. tač. 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANOG BONA I OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANOG BONA U APOENU OD 50.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčani bon u apoenu od 50.000 dinara, kao privremeno i dopunsko sredstvo plaćanja.
2. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke štampat će se na bijelom zaštićenom papiru u tehnici višebrojne ofset-štampe.
3. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke imat će dimenzije 110 mm × 60 mm.
4. Izgled novčanog bona iz tačke 1. ove odluke je sljedeći:

Lice novčanog bona

U lijevoj gornjoj uglu novčanog bona, rasporedeni su jedan iznad drugog natpisi: "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latiničom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Na desnoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, u čijoj sredini je grb Republike Bosne i Hercegovine, a iznad grba nalaze se riječi "NOVČANI BON" (latiničom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).

Na lijevoj strani, uspravno na novčani bon je numeracija koja sadrži dva slova i osam cifara.

U donjem dijelu desne strane novčanog bona su, jedna pored druge, riječi "PEDESET HILJADA DINARA" (latiničom) i "PEDESET HILJADA DINARA" (ćirilicom), a ispod tih riječi "PEDESET TISUĆA DINARA" (latiničom) i "PEDESET TISUĆA DINARA" (ćirilicom).

U donjem lijevoj uglu nalazi se oznaka vrijednosti novčanog bona "50.000".

Naličje novčanog bona

U desnom gornjoj uglu novčanog bona, rasporedeni su jedan iznad drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latiničom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa, centralno rasporedene u odnosu na njih, nalaze se riječi: "GUVERNER" (latiničom) i "GUVERNER" (ćirilicom). Ove dvije riječi razdvojene su vodoravnom crtom. Ispod tih riječi je potpis guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine, S. Andrijić.

Na lijevoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, na čijoj gornjoj strani, iznad numeričke oznake se nalaze riječi "NOVČANI BON" (latiničom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).

Na donjoj desnoj strani novčanog bona je geometrijska šara, a iznad nje je datum: "1. AVGUST-KOLOVOZ 1993".

Uspravno na novčanom bonu, na granici između bijele i obojene površine nalaze se riječi: "KRIVOTVORENJE SE KAZNJAVA PO ZAKONU" (latiničom) i "KRIVOTVORENJE SE KAZNJAVA PO ZAKONU" (ćirilicom). Latinični i ćirilčni natpisi su razdvojeni vodoravnom crtom.

Na lijevoj strani, u srednjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "50.000", a ispred oznake vrijednosti nalaze se, jedna pored druge riječi: "PEDESET HILJADA DINARA" (latiničom) i "PEDESET HILJADA DINARA" (ćirilicom).

rilicom), a ispod tih riječi "PEDESET TISUĆA DINARA" (latinicom) i "PEDESET TISUĆA DINARA" (ćirilicom).

U desnom donjem uglu, preko šare je, oznaka vrijednosti novčanog bona "50.000."

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 28/93
1. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 42. stav 3 i 76. tač. 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANOG BONA, U APOENU OD 50.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine pustit će 1. VIII 1993. godine u opticaj novčani bon u apoenu od 50.000 dinara s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara, G broj: 28/93 od 4. VIII 1993. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 29/93
4. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 42. i 76. stav 1. tač. 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANOG BONA I OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANOG BONA U APOENU OD 100.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčani bon u apoenu od 100.000 dinara, kao privremeno i dopunsko sredstvo plaćanja.

2. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke štampat će se na bijelom zaštićenom papiru u tehnici višebojne ofset-štampe.

3. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke imat će dimenzije 110 mm x 60 mm.

4. Izgled novčanog bona iz tačke 1. ove odluke je slijedeći:

Lice novčanog bona

U lijevom gornjem uglu novčanog bona, rasporedeni su jedan iznad drugog natpisi: "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latinicom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Na desnoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, u čijoj sredini je grb Republike Bosne i Hercegovine, a iznad grba nalaze se riječi "NOVČANI BON" (latinicom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).

Na lijevoj strani, uspravno na novčani bon je numeracija koja sadrži dva slova i osam cifara.

U donjem dijelu desne strane novčanog bona su, jedna pored druge, riječi "STO HILJADA DINARA" (latinicom) i "STO HILJADA DINARA" (ćirilicom), a ispod tih riječi "STO TISUĆA DINARA" (latinicom) i "STO TISUĆA DINARA" (ćirilicom).

U donjem lijevom uglu nalazi se oznaka vrijednosti novčanog bona "100.000".

Naličje novčanog bona

U desnom gornjem uglu novčanog bona, rasporedeni su jedan iznad drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latinicom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa, centralno rasporedene u odnosu na njih, nalaze se riječi: "GUVERNER" (latinicom) i "GUVERNER" (ćirilicom). Ove dvije riječi razdvojene su vodoravnom crtom. Ispod tih riječi je potpis guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine, S. Andrijić.

Na lijevoj strani su dvije simetrične geometrijske šare, na čijoj gornjoj strani, iznad numeričke oznake se nalaze riječi "NOVČANI BON" (latinicom) i "NOVČANI BON" (ćirilicom).

Na donjoj desnoj strani novčanog bona je geometrijska šara, a iznad nje je datum: "1. RUJAN-SEPTEMBAR 1993".

Uspravno na novčanom bonu, na granici između bijele i obojene površine nalaze se riječi: "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (latinicom) i "KRIVOTVORENJE SE KAŽNJAVA PO ZAKONU" (ćirilicom). Latinični i ćirilčni natpisi su razdvojeni vodoravnom crtom.

Na lijevoj strani, u srednjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "100.000", a ispred oznake vrijednosti nalaze se, jedna pored druge riječi: "STO HILJADA DINARA" (latinicom) i "STO HILJADA DINARA" (ćirilicom), a ispod tih riječi "STO TISUĆA DINARA" (latinicom) i "STO TISUĆA DINARA" (ćirilicom).

U desnom donjem uglu, preko šare je, oznaka vrijednosti novčanog bona "100.000."

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 34/93
30. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 42. stav 3. i 76. tač. 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANOG BONA, U APOENU OD 100.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine pustit će 1. IX 1993. godine u opticaj novčani bon u apoenu od 100.000 dinara s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara, G broj: 34/93 od 30. VIII 1993. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 35/93
30. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na temelju čl. 42. stavka 3, člana 76, točke 4 i člana 83. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANOG BONA I TEMELJNIM
OBILJEŽJIMA NOVČANOG BONA U APOENU
50.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčani bon u apoenu od 50.000 dinara koji će vršiti funkciju novčanica na području grada Sarajeva.

2. Novčani bon iz točke 1. ove odluke škal će se na bijeloim zaštićenom papiru u tehnici višebojnog ofset-tiska.

3. Novčani bon iz točke 1. ove odluke imat će dimenzije 120 mm × 60 mm.

4. Izgled novčanog bona iz točke 1. ove odluke je sljedeći:

a) Lice novčanog bona

Na lijevoj strani novčanog bona koji zauzima 1/3 površine bona u gornjem kutu su raspoređeni jedan ispod drugog natpisi "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latinicom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa je grb Republike Bosne i Hercegovine.

U donjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "50.000".

Na desnoj strani novčanog bona je pravokutnik koji zauzima 2/3 površine bona, čija je unutarjnost ispunjena geometrijskom šarom unutar koje su raspoređeni ljljani u sedam vodoravnih redova, s tim da je u prvom, trećem, petom i sedmom redu raspoređeno po šest, a u drugom, četvrtom i šestom redu po pet ljljana.

U gornjem dijelu pravokutnika preko geometrijske šare, na sredini se nalaze riječi "BON" (latinicom) i "BON" (ćirilicom) koje su odvojene vodoravnom crtom.

U sredini pravokutnika preko geometrijske šare nalazi se oznaka vrijednosti bona "50.000".

U donjem dijelu, ispod oznake vrijednosti bona, su jedna ispod druge, riječi "PEDESET HILJADA DINARA" (latinicom), "PEDESET TISUĆA DINARA" (latinicom) i "PEDESET HILJADA DINARA" (ćirilicom).

Na lijevoj strani pravokutnika okomito od donjeg ka gornjem dijelu nalazi se numeracija novčanog bona "N^o", koja sadrži sedam znamenki i dva slova.

b) Naličje novčanog bona

Na lijevoj strani novčanog bona je pravokutnik koji zauzima 2/3 površine bona, čija je unutarjnost ispunjena geometrijskom šarom unutar koje su raspoređeni ljljani u sedam vodoravnih redova, s tim da je u prvom, trećem, petom i sedmom redu raspoređeno po šest, a u drugom, četvrtom i šestom redu po pet ljljana.

U sredini pravokutnika preko geometrijske šare nalazi se oznaka vrijednosti bona "50.000".

U donjem dijelu, ispod oznake vrijednosti bona su, jedna ispod druge, riječi "PEDESET HILJADA DINARA" (latinicom), "PEDESET TISUĆA DINARA" (latinicom) i "PEDESET HILJADA DINARA" (ćirilicom).

Na desnoj strani novčanog bona koji zauzima 1/3 površine bona u gornjem dijelu su raspoređeni jedan ispod drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latinicom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa, u sredini je grb Republike Bosne i Hercegovine.

Ispod grba Republike Bosne i Hercegovine, nalaze se riječi "GUVERNER" (latinicom) i "GUVERNER" (ćirilicom) koje

su odvojene vodoravnom crtom, sa potpisom guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine S. Andrijić, ispod njih.

Ispod potpisa guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine nalazi se datum "1. SVIBANJ-MAJ" ispod kojeg, centralno raspoređen u odnosu na datum je broj "1993".

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 16/93

1. maj 1993. godine
Sarajevo

Guverner

Narodne banke BiH,
prof. dr Stjepo Andrijić, s. r.

Na temelju člana 42. stavka 3, člana 76. točke 4. i člana 83. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANOG BONA, U
APOENU OD 50.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine pustit će 1. V 1993. godine u opticaj novčani bon u apoenu od 50.000 dinara s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju novčanog bona i temeljnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara, G broj: 16/93 od 1. V 1993. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 17/93

1. maj 1993. godine
Sarajevo

Guverner

Narodne banke BiH,
prof. dr Stjepo Andrijić, s. r.

Na osnovu čl. 42. stav 3, člana 76, tačke 4 i člana 83. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NOVČANOG BONA I TEMELJNIM
OBILJEŽJIMA NOVČANOG BONA U APOENU OD
100.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine izdat će novčani bon u apoenu od 100.000 dinara koji će vršiti funkciju novčanica na području grada Sarajeva.

2. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke štampat će se na bijelom zaštićenom papiru u tehnici višebojne ofset-štampe.

3. Novčani bon iz tačke 1. ove odluke imat će dimenzije 120 mm × 60 mm.

4. Izgled novčanog bona iz točke 1. ove odluke je sljedeći:

a) Lice novčanog bona

Na lijevoj strani novčanog bona koji zauzima 1/3 površine bona u gornjem uglu su raspoređeni jedan ispod drugog natpisi "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (latinicom) i "REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa je grb Republike Bosne i Hercegovine.

U donjem dijelu novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "100.000".

Na desnoj strani novčanog bona je pravougaonik koji zauzima 2/3 površine bona, čija je unutrašnjost ispunjena geometrijskom šarom unutar koje su raspoređeni ljljani u sedam vodoravnih redova, s tim da je u prvom, trećem, petom i sedmom redu raspoređeno po šest, a u drugom, četvrtom i šestom redu po pet ljljana.

U gornjem dijelu pravougaonika preko geometrijske šare, na sredini se nalaze riječi "BON" (latinicom) i "BON" (ćirilicom) koje su odvojene vodoravnom crtom.

U sredini pravougaonika preko geometrijske šare nalazi se oznaka vrijednosti bona "100.000".

U donjem dijelu, ispod oznake vrijednosti bona, su jedna ispod druge, riječi "STO HILJADA DINARA" (latinicom), "STO TISUĆA DINARA" (latinicom) i "STO HILJADA DINARA" (ćirilicom).

Na lijevoj strani pravougaonika, uspravno od donjeg ka gornjem dijelu nalazi se numeracija novčanog bona "N⁰", koja sadrži sedam cifara i dva slova.

b) Naličje novčanog bona

Na lijevoj strani novčanog bona je pravougaonik koji zauzima 2/3 površine bona, čija je unutrašnjost ispunjena geometrijskom šarom unutar koje su raspoređeni ljljani u sedam vodoravnih redova, s tim da je u prvom, trećem, petom i sedmom redu raspoređeno po šest, a u drugom, četvrtom i šestom redu po pet ljljana.

U sredini pravougaonika preko geometrijske šare nalazi se oznaka vrijednosti bona "100.000".

U donjem dijelu, ispod oznake vrijednosti bona su, jedna ispod druge, riječi "STO HILJADA DINARA" (latinicom), "STO TISUĆA DINARA" (latinicom) i "STO HILJADA DINARA" (ćirilicom).

Na desnoj strani novčanog bona koji zauzima 1/3 površine bona u gornjem dijelu su raspoređeni jedan ispod drugog natpisi "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (latinicom) i "NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE" (ćirilicom).

Ispod tih natpisa, u sredini je grb Republike Bosne i Hercegovine.

Ispod grba Republike Bosne i Hercegovine, nalaze se riječi "GUVERNER" (latinicom) i "GUVERNER" (ćirilicom) koje su odvojene vodoravnom crtom, sa potpisom guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine S. Andrijić, ispod njih.

Ispod potpisa guvernera Narodne banke Bosne i Hercegovine nalazi se datum "1. KOLOVOZ-AUGUST" ispod kojeg, centralno raspoređen u odnosu na datum je broj "1993".

U donjem dijelu desne strane novčanog bona nalazi se oznaka vrijednosti "100.000".

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 26/93
29. juli 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 42. stav 3. i 76. tač. 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), guverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANOG BONA, U APOENU OD 100.000 DINARA

1. Narodna banka Bosne i Hercegovine pustit će 1. VII 1993. godine u opticaj novčani bon u apoenu od 100.000 dinara s obilježjima utvrđenim Odlukom o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara, G broj: 26/93 od 29. VII 1993. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 27/93
30. juli 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 79. i 82. stav 1. pod a)/6 i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i tačke VI Odluke o ciljevima i zadacima monetarno-kreditne politike u 1993. godini ("Službeni list RBiH", ??/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

USLOVIMA I NAČINU DAVANJA KREDITA IZ SREDSTAVA PRIMARNE EMISIJE REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI NA OSNOVU DEFINITIVNE PRODAJE DEPONOVANE DEVIZNE ŠTEDNJE GRADANA I EFEKTIVNO PRODATIH DEVIZA GRADANA

1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način davanja kredita Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika) iz sredstava primarne emisije na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana koja se vrši putem ovlaštenih banaka.

Ovlaštene banke u smislu tačke 1. stava 1. ove odluke su banke koje su dobile ovlaštenje za vršenje devizno-valutnih poslova u Republici (u daljem tekstu: Ovlaštena banka) od Narodne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Narodna banka).

2. Za iznos odobrene dinarske protuvrijednosti definitivno prodate devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana, Narodna banka zadužuje račun Republike o čemu zaključuje okvirni ugovor o kreditu iz sredstava primarne emisije, a sredstva primarne emisije usmjerava na žiro račune ovlaštenih banaka.

3. Narodna banka će kredit iz sredstava primarne emisije iz tačaka 1. i 2. ove odluke davati za isplatu dinarske protuvrijednosti na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje sa deviznih računa i deviznih štednih uloga građana i efektivno prodatih deviza građana, jedanput mjesečno, do iznosa od 50 DEM po svakom deviznom računu odnosno deviznom štednom ulogu (Odluka o uslovima i načinu isplata dinara po osnovu definitivne prodaje devizne štednje domaćih fizičkih lica i korištenja deviza sa deviznih računa i deviznih štednih uloga domaćih fizičkih lica za potrebe liječenja i plaćanja školarine u inostranstvu), po kursu formiranom u skladu sa tačkom IV Odluke o privremenom formiranju kursa dinara.

4. Ovlaštene banke dostavljaju Narodnoj banci isprave na osnovu kojih se vrši isplata dinarske protuvrijednosti iz tačke 2. ove odluke, kako slijedi:

- mjesečni obračun smanjenja devizne štednje po valutnoj strukturi i dinarskoj protuvrijednosti (DEM 50) po zvaničnom kursu na dan isplate (Obrazac 1) i

- specifikaciju o izvršenoj isplati dinarske protuvrijednosti definitivno prodate deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana za određeni mjesec u visini DEM 50.

5. Isprave iz tačke 4. ove odluke Narodna banka kontroliše i usaglašava sa stanjem deponovane devizne štednje građana kod Narodne banke na dan 31. XII 1991. godine.

6. Po izvršenoj kontroli iz tačke 5. ove odluke Narodna banka zadužuje račun Republike, a sredstva usmjerava na žiro račune odgovarajućih ovlaštenih banaka.

7. Rok vraćanja kredita iz sredstava primarne emisije datih Republici je dvanaest mjeseci od dana zaključivanja okvirnog ugovora o kreditu iz sredstava primarne emisije.

8. Obračun i naplata kamate na kredite iz tačke 1. ove odluke vrši se u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Bosne i Hercegovine.

9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 30/93
3. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 44. i 76. stav 1. tačke 4, 83. i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93) i tačke VIII Odluke o sprovođenju Uredbe o novcu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 13/92), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O ZAOKRUŽIVANJU KRAJNJIH OBRAČUNA U GOTOVINSKOM I BEZGOTOVINSKOM PLATNOM PROMETU I POSLOVNIM KNJIGAMA

1. Utvrđuje se najniži apoen u prometu kojim se zaokružuje krajnji obračun u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i poslovnim knjigama na jedan dinar.

2. Svi preračunati iznosi zaokružuju se na cijelu novčanu jedinicu - dinar.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 32/93
12. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Na osnovu čl. 16 i 82. stav 1. pod a)/8 i 87. Uredbe sa zakonskom snagom o Narodnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 1/93), viceguverner Narodne banke Bosne i Hercegovine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O KAMATNIM STOPAMA I STOPAMA NAKNADE NARODNE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

1. U Odluci o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 22/92 - Prečišćeni tekst, 7/93, G broj: 12/93 od 12. V 1993. godine i G broj: 18/93 od 18. VI 1993. godine) u tački 2. iza podtačke 6. dodaje se nova podtačka 7. koja glasi:

"7) na kredite iz primarne emisije date Republici Bosni i Hercegovini na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana, za iznos odobrene dinarske protuvrijednosti, u visini od 0,5% eskontne stope Narodne banke Bosne i Hercegovine".

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom listu RBiH".

G broj 31/93
3. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Viceguverner
Narodne banke BiH,
dr Obrad Piljak, s. r.

Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 30. Zakona o osnovnim pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89 i 44/90), koji je preuzet kao republički zakon Uredbom sa zakonskom snagom o preuzimanju saveznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni ("Službeni list RBiH", broj 2/92) i člana 84. Statuta Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 25/91), direktor Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, izdaje

SAOPŠTENJE

O USKLADIVANJU PENZIJA I NOVČANIH NAKNADA SA KRETANJEM LIČNIH DOHODAKA U MAJU 1993. GODINE

1. Starosne, invalidske i porodične penzije i penzije vojnih osiguranika (u daljem tekstu: penzije), novčane naknade po osnovu preostale radne sposobnosti za osiguranike samostalnih djelatnosti i druge osiguranike koji nisu u radnom odnosu, novčane naknade za vrijeme čekanja na zaposlenje djece ome- tene u fizičkom ili psihičkom razvoju, novčane naknade za tjelesno oštećenje i novčane naknade za pomoć i njegu (u daljem tekstu: novčane naknade), uskladjuju se sa kretanjem ličnih dohodaka svih zaposlenih radnika u Republici Bosni i Hercegovini u maju 1993. godine u odnosu na april 1993. godine i povećavaju se za 42,867% od 1. juna 1993. godine.

2. Uskladjivanje iz prethodne tačke primjenjuje se na iznos penzije i novčane naknade nakon uskladjivanja po Saopštenju o uskladjivanju penzija i novčanih naknada sa kretanjem ličnih dohodaka u aprilu 1993. godine ("Službeni list RBiH", broj 15/93).

3. Invalidske penzije određene po članu 36. stav 2. Statuta Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, kod kojih penzijski osnov predstavlja lični dohodak ostvaren u periodu od 1. januara do 30. aprila 1993. godine, uskladjuje se sa kretanjem ličnih dohodaka u maju 1993. godine u odnosu na prosječan lični dohodak iz perioda januar-april 1993. godine i povećavaju za 153,049% počev od dana sticanja prava na penziju.

4. Povećanje iz prethodne tačke primjenjuje se na iznos penzije određene od penzijskog osnova.

5. Zajamčena penzija koja se obezbjeđuje osiguranicima iz člana 43. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list SRBiH", br. 38/90 i 22/91), nakon uskladjivanja od 1. juna 1993. godine iznosi 330.213 BHD.

6. Najniži iznos penzije koji se obezbjeđuje osiguranicima iz člana 43. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nakon uskladjivanja od 1. juna 1993. godine iznosi 94.309 BHD.

7. Uskladjivanje penzija i novčanih naknada po ovom saopštenju izvršice se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

8. Ovo saopštenje objaviće se u "Službenom listu RBiH".

Broj BD-01-143/93
23. avgusta 1993. godine
Sarajevo

Direktor
Luka Šijaković, s. r.

SADRŽAJ

396 Uredba sa zakonskom snagom o nazivu jezika u službenoj upotrebi u Republici Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnog stanja	429	NARODNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE	
397 Uredba o činovima, uslovima za sticanje činova i oznakama činova u policiji za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti	429	Odluka o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara	446
398 Odluka o dopunama Poslovnika o radu Vlade Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja	431	Odluka o puštanju u opticaj novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara	447
399 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju logističkih centara za humanitarnu pomoć na teritoriji Republike Hrvatske	432	Odluka o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara	447
400 Odluka o visini naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko granice Republike Bosne i Hercegovine	432	Odluka o puštanju u opticaj novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara	447
401 Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za administrativna pitanja Vlade Republike Bosne i Hercegovine	434	Odluka o izdavanju novčanog bona i temeljnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara	448
402 Odluka o zabrani izvoza i iznošenja zlata u inostranstvo i ograničenju prometa zlata u Republici Bosni i Hercegovini	434	Odluka o puštanju u opticaj novčanog bona u apoenu od 50.000 dinara	448
403 Pravilnik o vrstama amaterskih radio-stanica i tehničkim uslovima za njihovo korištenje	434	Odluka o izdavanju novčanog bona i osnovnim obilježjima novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara	448
404 Naredba o obaveznom prikupljanju i preradi poljoprivrednih i šumskih plodova	444	Odluka o puštanju u opticaj novčanog bona u apoenu od 100.000 dinara	449
405 Naredba o angažovanju raspoloživih kapaciteta uslužnog zanatstva radi obezbjeđenja pružanja neophodnih usluga	445	Odluka o uslovima i načinu davanja kredita iz sredstava primarne emisije Republici Bosni i Hercegovini na osnovu definitivne prodaje deponovane devizne štednje građana i efektivno prodatih deviza građana	449
406 Naredba o usklađivanju mjesečnih novčanih iznosa primanja civilnih žrtava rata od 1. juna 1993. godine	445	Odluka o zaokruživanju krajnjih obračuna u gotovinskom i bezgotovinskom platnom prometu i poslovnim knjigama	450
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE		Odluka o dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Bosne i Hercegovine	450
Odluka o utvrđivanju da, aktima Ministarstva unutrašnjih poslova o postavljenju načelnika i drugih rukovodećih radnika Centra službi bezbjednosti u Bihaću i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti na postavljanje načelnika ovog centra, nisu povrijeđena prava Okruga Bihać i da su aktima Izvršnog odbora Okruga Bihać o razrješenju i imenovanju načelnika Centra službi bezbjednosti u Bihaću povrijeđena prava Republike Bosne i Hercegovine	445	DRUŠTVENI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE BOSNE I HERCEGOVINE	
		Saopštenje o usklađivanju penzija i novčanih naknada sa kretanjem ličnih dohodaka u maju 1993. god.	450
		ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE	
		Prosječan mjesečni čist lični/osobni dohodak u junu/lipnju 1993. godine	451
		Koeficijent rasta cijena i koeficijent rasta troškova života u RBiH u julu/srpnju 1993.	451